

*bosansko-hercegovački magazin*

# Europa

**maj 2015**

**'Elita' na domaćem terenu**  
**Intervju: Stjepan Mesić**  
**Odblokiran sporazum sa EU:**  
**Nova šansa za BiH**



# **ADVOKATSKA KANCELARIJA**

## **Aleksandra H. Bronsted, PC**

*Attorney at Law*



**Aleksandra H. Bronsted**

**Osobne ozljede zadobivene:**

**Na radu/Workers' compensation**

**U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents**

**Pri padu/slip and fall**

**Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability**

**Medicinske greške/medical malpractice**

**6065 Lake Forrest Dr.  
Suite 200  
Atlanta, GA 30328**



**Porodično pravo/Divorce**

**Krivično pravo/Criminal Law**

**D.U.I**

**Phone: (770) 451-3818 • Fax: (770) 451-3922**

*Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!*

## U ovom broju:

### 4 Kolumna

'Elita' na domaćem terenu

### 8 Bosna i Hercegovina

Firme bez radnika, radnici bez posla

### 18 Intervju

Doc. dr. Goran Marković: Mi imamo

mini građanina, koji čuti i trpi

### 26 Društvo

Bosna nam je jedina nada !

### 32 Nauka

### 34 Automobili

### 36 Muzika

### 38 Film

### 40 Sport

### 44 Zabava

### 46 Oglasi

PROUD MEMBER

**Gwinnett Chamber** 

GLEDAJTE VAŠ OMILJENI PROGRAM



**FASTV-kanal# 20**

**NETTV-kanal# 27**

**BOSNATV-kanal# 20**



**www.bosnianyellowpages.us**

jedna web stranica za sve vaše potrebe

Europa Magazine je partner Hayat TV-a za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayat PLUS. Kontaktirajte nas putem telefona 678 743 5731 ili mailom na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami da je reklamiranje na televiziji pristupačnije nego što mislite!



tel.: + 387 33 580 900

fax: + 387 33 580 909

prodaja@hayat.ba

www.hayat.ba

# 'Elita' na domaćem terenu

**A**ko vam se - nakon višegodišnjeg nazadovanja Bosne i Hercegovine u potrazi za mjestom u evropskoj porodici naroda - učinilo da najzad dolazi vrijeme dobrih vijesti, aktuelna domaća „politička elita“ ovih dana pokazuje kako nema te dobre volje koju ona ne može prokockati i vratiti stvari na put beznađa.

Samo što su spiskali pola godine u natezanjima oko formiranja novih vlada i samo što su predstavnici svih političkih partija i opcija - bez izuzetka - potpisali izjavu kojom se obavezuju na reforme neophodne za približavanje Evropi, ispunjavajući tako uslov Evropske Unije za aktiviranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju, bosanskohercegovački politički prvaci vratili su se retorici i temama u kojima se jedino osjećaju „kod kuće“: ugrožavanju i očuvanju vitalnih nacionalnih interesa onako kako ih oni osjećaju i razumiju.

Iz te optike i iskustva, stalnog proizvodjenja domaćih i stranih zavjera i prijetnji, najzadrtiji čuvari nacionalnih interesa na svim stranama uspijevaju da potisnu u drugi plan teme u kojima se nikada nisu snalazili kao što je, u svečanom obećanju proevropskih reformi, puna posvećenost projektu „rasta i zapošljavanja“.

Čak je i minimalni evropski uslov za vraćanje Bosne i Hercegovine na put približavanja Uniji - uspostava efikasnog mehanizma koordinacije s Evropom - upotrijebljen za žestoku svađu između najviših predstavnika Republike Srpske, njenog predsjednika Milorada Dodika i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, na temu koja je još od početaka jugoslovenske krize bila odlučujuća u osvajanju i očuvanju vlasti, u ovom slučaju među Srbima, ali i na drugim stranama: ko ugrožava, a ko štiti nacionalne interese?

Tako je Dodik najavljeni prijedlog o pojednostavljenju koordinacije u provođenju proevropskih obaveza i reformi ocijenio kao „veoma opasnu političku igru, koja može imati dalekosežne posljedice po integritet Republike Srpske“ jer znači prenos njenih nadležnosti na Predsjedništvo i Savjet ministara Bosne i Hercegovine. On je - u razotkrivanju „opasne političke igre“ - uveo i elemente prave zavjere u kojoj su protiv ustavne pozicije Republike Srpske i „sarajevski krug“ iz kojeg je ideja navodno potekla, i evropski predstavnici čija je sarajevska kancelarija prihvatila tu ideju, i Ivanić koji se podržavajući je navodno odužuje Bošnjacima ili želi da sebi pribavi

veću važnost. Tim optužbama pridružila se i predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je poražena upravo od Ivanića u trci za mjesto u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine: ona kaže kako će svaki mehanizam koordinacije morati da uvažava ustavnu poziciju Republike Srpske i kako je Ivanić postao „portparol onih bošnjačkih partija iz Sarajeva koje su takvu ideju ranije zagovarale“.

Sam Ivanić objašnjava kako je predloženi mehanizam koordinacije dobar za Republiku Srpsku, jer ničim ne dovodi u pitanje nadležnosti entiteta već samo uklanja prepreke na nižem - kantonalnom - nivou, i najavio je dalju podršku tom mehanizmu.

Ivanić je usput požurio da ovjeri vlastite nacionalne referencije tako što je boraveći u Beogradu izjavio kako Bosna i Hercegovina može ući u NATO „samo onda ako, i kad, u taj savez uđe Srbija“, sve to u vrijeme kad Srbija proširuje vojnu saradnju s Rusijom i najavljuje i učešće svoje jedinice na vojnoj paradi u Moskvi a ruski ambasadori u dvije rasprave o Bosni i Hercegovini - u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u novembru i Savjetu za provedbu mira u decembru - odbijaju da glasaju za dijelove rezolucija u kojima se podržava euroatlantski put Bosne i Hercegovine upozoravajući kako to nije jedina opcija i kako treba ostaviti da se o tome „dogovore narodi“.



Žestoka debata povodom naizgled nepolitičkog prvog koraka prema povratku na evropski put pokazuje koliki je tek potencijal da se taj put uspori, ili blokira, na temama budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih entiteta od kojih je najosjetljiviju, takođe ovih dana, ponovo pokrenula Dodikova partija najavljujući da će na svom Saboru, pored ostalih usvojiti i rezoluciju „o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj, koja označava krajnji cilj naroda koji živi u Srpskoj i spremnost SNSD-a da predvodi narod na tom putu“.

Kao i uvijek - najave radikalnih koraka na jednoj strani daju savršen povod za isticanje borbene gotovosti čuvara nacionalnih interesa na drugim stranama sa kojih su smjesta uslijedila upozorenja protiv „igranja teritorijalnim integritetom države“ i opomene kako je najavljena rezolucija „direktna prijetnja miru“.

Pa ima li, u takvoj atmosferi, ikakvog načina da se Bosna i Hercegovina i pored najbolje volje iz Brisela vrati na evropski

put? Ima – ako se razumije da ni najradikalnije izjave, vruće parole ili jednostrane rezolucije ne mogu promijeniti međunarodno široko prihvaćenu činjenicu da Bosna i Hercegovina, uprkos svim njenim osporavateljima i rušiteljima, ima budućnost i uvažavanje samo kao cjelovita država s dva multietnička entiteta; ako se uz pomoć Evrope najzad aktivira projekt rasta i zapošljavanja; i ako međunarodni zvaničnici – u skladu s deklarisanom podrškom Bosni i Hercegovini – u tekućoj pozitivnoj komunikaciji s Beogradom objasne proevropskoj vladi Srbije kako i njeno poželjno približavanje Evropi zavisi od toga koliko će i kako poticati, a ne suzbijati euroatlantske aspiracije i perspektive susjedne zemlje.

Piše: Kemal Kurspahić



**Maxo & Associates, LLC**  
**Vrijeme za takse 2015**  
**HIDO MAKSUMIC**  
 Dipl. Accountant  
 Personal & Corporate Taxes,  
 Bookkeeping, Professional Consulting  
 Cell: 404.429.6379  
 E-mail: h\_maksumic@yahoo.com  
 155 Gwinnett Dr, Suite D-2A, Lawrenceville, GA 30046



**Dino Multi-Services**  
**DMS**      **PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**Pružamo usluge:**

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

**CENTAR ZA MALU PRIVREDU**  
 NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.  
 LAWRENCEVILLE, GA 30043  
 E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

**tel.(678)429-4353**

KRGO DINO



**How can I help you?**

**PERSONAL SOLUTIONS:**  
 WFG Financial Needs Analysis  
 Financial Goal Setting  
 Recommendations and Implementation  
 Term Life  
 Whole Life / Final Expense Insurance  
 Universal Life  
 Index Universal Life  
 College Funding Plans  
 Estate Transfer Concepts and Solutions  
 Disability Income  
 Long Term Care  
 Critical Illness / Chronic Illness Protection  
 401(k) / 403(b) Rollovers  
 Traditional IRA / Roth IRA  
 Immediate & Deferred Annuities

**BUSINESS SOLUTIONS**  
 Cross Purchase Buy-Sell Agreements  
 Key Person Insurance  
 Executive Compensation Programs  
 Business Continuation Strategies  
 SEP and SIMPLE IRA  
 Group Term

**Dali Josipovic (678) 776-1395**  
 Marketing Director, World Financial Group  
 079 Crossing Park Rd, Norcross, GA 30071  
 Email: daliwfg@gmail.com  
 Fax: (770) 466-5613



 World Financial Group, Inc. (WFG) is a financial services marketing company whose affiliates offer a broad array of financial products and services. Insurance products offered through World Financial Group Insurance Agency, Inc. (WFGIA). WFG and WFGIA are affiliated companies. WFG and WFGIA Headquarters: 11315 Johns Creek Parkway, Johns Creek, GA 30097-1517. Phone: 770.453.9300. WorldFinancialGroup.com

**LERO TRAVEL**  
 Phone 404-660-0910  
 Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive  
 Lawrenceville, GA 30043

enver@lerotravel.com  
 Save money Book online

**www.lerotravel.com**

# Radnička prava se neće poboljšati

**P**redstavnici svih nivoa vlasti u BiH boravili su u Vašingtonu prethodnih dana. Tražili su novac od MMF-a i Svjetske banke. Međutim za taj novac moraće se ispuniti neki uslovi oko kojih saglasnosti nema.

Republika Srpska je po svemu sudeći odustala od ruskog kredita, pompezno najavljanog pred prošle izbore. Navodno je prvo trebao stići jedan "mali" od 70 miliona eura a nakon toga deset puta veći. Pošto od toga nema ništa vlasti u RS-u ali i Federaciji BiH okrenule su se ponovo Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci ne bi li obnovili aranžman. Podsjetimo MMF je krajem prošle godine obustavio aranžman sa BiH zbog neispunjavanja nekih od ključnih uslova iz pisma namjere, među kojima je i zakon o radu odnosno njegove izmjene. Krajem mjeseca će predstavnici MMF-a ponovo biti u BiH na pregovorima, prvo u Banjaluci a potom u Sarajevu.

"Ono što se od nas očekuje, da bismo dobili podršku i od MMF-a i Svjetske banke su veoma jasne i precizne refome koje treba da budu prije svega usmjerene na popravljavanje života u BiH. Popravljavanje poslovnog ambijenta, promjene u javnoj upravi, stvaranje boljih uslova za investiranje, vladavina prava i borba protiv korupcije su po mom sudu najbitniji uslovi", rekao je ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, nakon sastaka sa predstavnicima MMF-a i Svjetske banke u Vašingtonu.

## *Krajem mjeseca počinju pregovori*

Međutim ono što je najbitnije i oko čega će se lomiti kolpja između socijalnih partnera je novi zakon o radu, čije je izmjene kao uslov još prošle godine postavio MMF. Najavljeno je da će krajem mjeseca delegacija MMF-a doći u BiH kako bi počeli pregovore. "Oni će doći u misiju krajem ovog mjeseca i tada će se razgovarati o detaljima eventualnog budućeg aranžmana. Svima smo naglasili da je RS spremna da sprovodi reforme koje su u skladu sa ekonomskom politikom i svim onim što smo tamo planirali da uradimo i uputili u parlament", rekla je premijerka Željka Cvijanović nakon sastanka u Vašingtonu.

Aranžman sa MMF prošle godine je otkazan jer nisu ispoštovani uslovi iz pisma namjere, prvenstveno jer nije usvojen novi zakon o radu u oba entiteta. Njime se drastično smanjuju

prava radnika, od redukcije sindikalnog organizovanja, prava na plaćeno odsustvo pa do mogućnosti lakšeg otpuštanja. Međutim ključni momenat koji sindikati ne žele da prihvate je ukidanje rada na neodređeno vrijeme i ukidanje kolektivnih ugovora.

"Od novca međunarodnih finansijskih institucija zavisi dalje funkcionisanje cijelog sistema s obzirom da je u budžetima već ukalkulisan novac od kredita. Očigledno je da su MMF i Svjetska banka jedini spremni da finansiraju budžete tako da će vlast prihvatiti sve uslove. Da li će neke od njih uspjeti da omekša, vidjeće se. Činjenica da za zaposlene u javnom sektoru neće biti sredstava ukoliko ne dođe do zaduženja, a koja su uslovljena novim zakonom o radu, mislim da će se sa sindikatom pronaći neki kompromis".

## **Bez kompromisa sa sindikatom**

Kompromisa nema, kategorični su u sindikatu RS-a koji tvrde da snagom argumentata brane stečena prava radnika postojećim zakonom o radu. Misiji MMF-a će tokom najavljenog dolaska u Banjaluku ponoviti da je postojeći Zakon o radu moderan zakon koji se neće mijenjati.

"Taj zakon štiti elementarna radnička prava, tako da Savez sindikata nikada neće dati saglasnost za donošenje novog zakona o radu koji umanjuje stečena radnička prava. Imamo primjer zemalja u okruženju i sasvim je jasno da taj zakon neće biti u korist radnika i zbog toga smo protiv".

U sindikatu su kategorični da reforma radnog zakonodavstva ne može i ne smije biti bilo kakav pritisak za kredite ili slično. U Savezu samostalnih sindikata BiH, sindikata koji zastupa radnike u Federaciji BiH nisu isključivi kada je u pitanju novi zakon o radu. Najavili su da se neće protiviti novom zakonu ali da neće dopustiti da se njime ugroze stečena prava radnika. Pregovori socijalnih partnera u Federaciji tek teba da počnu ali prema informacija koje za sada ima predsjednik sindikata Ismet Bajramović, uslovi koji se postavljaju nisu dobri po radnike: "Mi imamo verziju novog zakona o radu koja je iz 2013. godine i ona u sebi nosi te odredbe ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme, jer se u to vrijeme pregovaranja nije postavljalo to pitanje. Nažalost to je sada postalo aktuelno i mislim da će se u skladu sa ovim što se najavljuje to postaviti u vrh, kako bi se napravila liberlaizacija radnih mje-



sta u vezi sa ugovorima o radu na određeno vrijeme”.

Nedavno su i predstavnici sindikata HT-a Mostar izrazili javno protivljenje novom zakonu o radu. Predsjednik sindikata ove kompanije Pero Obad kaže da se postavlja pitanje kakva će biti bezbjednost radnika ukoliko se pristane na ove uslove: “Istisnuti iz zakona jedan institut koji je u pravu opštepoznat...zapošljavanje na neodređeno vrijeme... Kakva je sigurnost toga radnika danas na poslu, kakva će biti sutra ako se sprečava da se u normalnom procesu pregovaranja dođe do dogovora da ugradimo taj institut u zakon. Druga je stvar naših daljih pregovora da li ćemo se mi dogovoriti da kolektivni ugovor zaključimo na određeno ili neodređeno vrijeme. Ali isključiti upotpunosti taj institut je besmislica”.

*Poslodavci: “Nije svaki radnik dobar radnik”*

Sa ovim se ne slažu poslodavci koji tvrde da postojeći zakon ima dosta nedostataka i da je zastario te kako bi novim zakonom bilo omogućeno privlačenje novih investitora. Privrednik iz Banjaluke i donedavni predsjednik Unije poslodavaca RS Predrag Zgonjanin smatra da je novi zakon neophodan i da se njime ne ugrožavaju prava radnika. Naprotiv, novim zakonom se kaže kažnjavaju samo neradnici: “Od novog zakona očekujem promjene, očekujem zakon koji će omogućiti fluktuaciju radne snage, očekujem pritisak iz EU da se to završi. Očekujem od Vlade da shvati da se ovako više ne može, da ne možemo plaćati hiljadu ljudi tamo gdje ih je potrebno stotinu. Nije svaki radnik dobar radnik”.

Zgonjanin takođe optužuje Savez sindikata RS na čelu sa Rankom Mišić da godinama sprovode istu politiku i da rade samo u interesu čuvanja svojih pozicija. Mišić ne želi da odgovara na optužbe, kako je rekla, bivšeg predstavnika Unije po-

slodavaca i ponavlja da sindikat ima argumentovane stavove u borbi za prava radnika: “Svako raspakivanje Zakona o radu znači smanjivanje radničkih prava. Samo budala, izvinjavam se na izrazu, može povjerovati da će se novima zakonom o radu poboljšati prava radnika. Želje poslodavaca svode se na uništavanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme i ukidanje stabilnog radnog mjesta”.

*Dogovor će biti neminovan*

Svaka tvrdnja da MMF ne traži izmjene zakona iz oblasti radnog zakonodavstva nisu tačne s obzirom da su i prošle godine predstavnici ove međunarodne finansijske institucije bili jasni kada su u pitanju reforme te vrste. Predstavnik MMF-a za BiH Ron van Roden je još prošle godine tokom sastanka sa socijalnim partnerima u BiH bio jasan kada je riječ o ispunjavanju uslova za nastavak aranžmana sa MMF-om. “Stopa nezaposlenih u BiH izuzetno je visoka, posebno među mladima... Jasno je da postoji potreba za reformama posebno u okviru zakona o radu. Pozivamo socijalne partnere da ovo pitanje riješe. Prema našem mišljenju postoji hitna potreba da se krene sa ovom reformom”.

Sa tim stavom delegacija MMF-a, smatraju stručnjaci, dolazi ponovo u BiH, a da li će dogovor biti postignut zavisi od toga koliko će jedna ili druga strana u pregovorima biti spremna na ustupke. “Stavovi sindikata su previše rigidni. Ukoliko dogovora ne bude nakon što razgovori socijalnih partnera počnu, sigurno će pritisnuti kašnjenjem plata biti primorani da svoje stavove omekšaju. Jer, situacija je takva da vlast bez novih zaduženja neće moći funkcionisati kada je u pitanju tekuća budžetska potrošnja”, zaključuje Siniša Pepić.



## Sabina Mortgage, Inc.

Mi kreiramo zajmove prema Vašim potrebama

**703-537-5426**

**Nudimo čitav spektar programa koji uključuju:**

**COMMERCIAL LOANS – ZA KUĆE ZA RENTANJE**

**MULTI-FAMILY, MIXED USE, OFFICE, RETAIL**

**WEARHOUSE, STORAGE, AUTO SERVICE**

**RESIDENTIAL LOANS IN VIRGINIA KOJI UKLJUČUJU: CONVENTIONAL, FHA, VA, JUMBO, NO-MI-LOANS**

**MINIMALNA DOCUMENTACIJA NA COMMERCIAL LOANS I VEOMA ATRAKTIVNE KAMATE!**

**Sabina Mortgage, Inc. Licensed in Virginia - NMLS #499850**

**2984 Trousseau Lane, Oakton VA 22124**

**Email: [sabina@sabinamortgage.com](mailto:sabina@sabinamortgage.com)**

**website: [www.sabinamortgage.com](http://www.sabinamortgage.com)**

# Firme bez radnika, radnici bez posla

**P**oslodavci i nezaposleni traže jedni druge, ali se ne pronalaze. Izgubljeni su u neskladu između obrazovnog sistema i tržišta rada. Zanatlije i inženjeri su sve traženiji, a najviše se "proizvode" menadžeri i prosvjetari.

Parketari ili podopolagači se u banjalučkoj regiji ne školuju posljednjih četrdeset godina. Onaj ko je na bilo koji način ispekao taj zanat, posla sigurno ima, pod uslovom da ga želi. Direktor firme koja se bavi montažom podnih obloga, parketa i masivnih drvenih podova, Marko Knežević kaže da je veoma teško doći do radnika ovog profila. „Bilo je nekoliko inicijativa da se ovo zanimanje uvede u srednjoškolsko obrazovanje, ali to se nije desilo. Postoje neke kvazi-institucije koje rade prekvalifikaciju, gdje ljudi kupe diplomu za mjesec dana. To definitivno nije obrazovanje.“

Knežević ističe da majstori za postavljanje podnih podloga čine više od sedamdeset odsto zaposlenih u njegovoj firmi. To nije jedino zanimanje za koje se niko ne školuje, a traženo je među poslodavcima.

## Posla ima, ali ne u kancelariji

Kraj školske godine, ponovo će na tržište rada iznjedriti kadar kojeg je ionako previše. Maturanti koji su završili ekonomske škole i gimnazije privrednicima uglavnom nisu od velike pomoći. Već godinama iz privatnog sektora stiže apel da su im najpotrebnije zanatlije.

„Obrazovni profili iz oblasti mašinske, metalne, drvene, prehrambene industrije su najtraženiji među domaćim poslodavcima kada je riječ o privatnim proizvodnim firmama“, kaže Olivera Radić iz Privredne komore RS.

Nesklad između ponude i potražnje prisutan je i kod visokoobrazovanih kadrova. Najviše je ekonomista, pravnika i različitih menadžera. Nedostaju inženjeri i matematičari. Na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini se očigledno ignorišu potrebe privrede. Hiperprodukcija akademaca koji mjesto imaju samo na zavodu za zapošljavanje, ne prestaje.

U Republici Srpskoj univerziteti primaju više brucoša nego što ima svršenih maturanata. Situaciju u Federaciji BiH komplikuje i činjenica da se upisne politike kreiraju u svakom kantonu posebno.

„Prva reforma koja je potrebna Bosni i Hercegovini je reforma obrazovanja, iz nje proističe sve ostalo. Ako želimo da pokrenemo stvari u ovoj zemlji, odatle se mora početi. Nadam se da će oni koji odlučuju doći do pameti i da će se tim pozabaviti bar iz političkih motiva“, smatra univerzitetski profesor i bivši ministar obrazovanja Kantona Sarajevo Damir Marjanović.

Dodaje da su upisne politike na univerzitetima usmjerene na to da zadovolje potreba fakulteta za većim brojem studenata, umjesto na realnost u državi.

## „Upisne politike pod hitno mijenjati“

Potencijali za zapošljavanje velikog broja radnika su metalna i drvna industrija. Ali jako mali broj ljudi želi raditi takve poslove, smatra Ante Jurić-Marijanović, menadžer programa Zapošljavanje i preduzetništvo, u banjalučkom OKC-u. „Istina je da nedostaju radna mjesta, ali to nije jedini problem kada govorimo o velikom broju nezaposlenih. Ljudi ovdje više pričaju o traženju posla, nego što ga zaista traže. Teško se prilagođavaju i nisu spremni na obuke ili prekvalifikaciju kako bi se zaposlili“, ističe on.

Sticanje novih vještina, Dragani Ignjatić nije teško. Kako bi pronašla i zadržala posao, učila je i radila sve što se od nje tražilo. Kada je prije dvadeset godina završila elektrotehničku školu, nije ni slutila da će cijelu deceniju raditi u računovodstvu. A još manje da će se jednog dana baviti grafičkim dizajnom.

„Okolnosti su me primorale da se snalazim. Svaki novi posao nosio je nove zahtjeve, a od mene se tražilo nešto što nisam ranije radila. Ali sve se nauči. Pa sam tako od računovođe dospjela na pozici-



ju aranžera i grafičkog dizajnera u regionalnom trgovačkom lancu“, objašnjava ova Banjalučanka.

*„Gdje su radnici?“*

Jurić-Marijanović ističe da pojedini sektori konstantno traže novu radnu snagu. Tu su se svrstale tekstilna i obućarska industrija, ali i turizam. Projekat „Izaberi školu, izaberi budućnost“ trebalo bi da ukaže šta budući srednjoškolac može očekivati od zanimanja koje odabere: „Mobilnost radne snage je veoma važan faktor. Bh. građani po svemu sudeći nisu spremni otići u drugi grad zbog zaposlenja.“

Iako je ključno pitanje u BiH kako doći do posla, čini se da brojni poslodavci imaju problem da dođu do radnika. Prisutan je ogroman nesporazum i nesklad između poslodavaca i tražioca posla, kaže menadžer prodaje na portalu posao.ba Benjamin Kadić. „Ne biste vjerovali koliko truda i vremena uložimo kako bismo kompanijama pronašli adekvatan kadar. To se ne bi smjelo dešavati u zemlji s toliko nezaposlenih“, objašnjava Kadić.

*“Zapošljavanje rođaka je prošlost“*

Kadić dodaje da kompanije danas ne mogu sebi priuštiti zapošljavanje radnika putem poznanstva i rodbinskih veza. Ta praksa je, kako kaže, odbačena i prevaziđena: „Firme koje dobro posluju na tržištu i razvijaju se, ne mogu ukalkulisati rizik pogrešnog zaposlenika. To se radilo u nekom prelaznom periodu, danas ne. Dobar radnik im je nephodan, a do njega se teško dolazi“. Ističe da više od 65 odsto posjetilaca portala posao.ba čine zaposleni, te da su oni aktivniji od onih koji nemaju nikakav posao.

**Advance Dental Center**  
**Dr. Ali Rajai, DDS**  
**770-751-8800**

**We Provide:**  
Braces for children and adults  
Dental Implants  
Root Canals  
Crown/Bridge  
Partials/Dentures  
Cosmetic/Fillings  
Extractions/Wisdom Teeth Removal  
Treatment of Gum Disease  
No insurance? *Not a Problem*  
New Patient Adults Exam and X ray \$59.00  
New Patient Under 14 Exam, X ray, and Cleaning \$99.00  
Teeth Whitening New Patient \$150.00 (Take Home)  
**SUMMER SPECIAL FOR BRACES (MAY, JUNE, JULY, AUGUST) only \$3499.00**

**Most insurance accepted**  
6 months no interest using Care Credit

11670 Jones Bridge Rd. Suite C Johns Creek, Georgia 30005  
Need help with your language?  
Bosnian call Monday 9:00am-1:00pm  
Russian call Friday 9:00am-6:00pm

bosna i hercegovina

**REALTY PROFESSIONALS**

**BUYING • SELLING • LEASING**  
**RESIDENTIAL • COMMERCIAL**

**ARMIN MEHMEDOVIC**  
**(404) 512-0509**  
arminsellsatlanta@yahoo.com

# Sudbina oduzete, nelegalno stečene imovine

**I**tako je jedan od uslova za reforme u BiH usvajanje seta antikorupcionih zakona, među kojima je i Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, u BiH ne postoji konsenzus za usvajanje ovog zakona. Stoga je nepoznata sudbina imovine koja će biti oduzeta nedavno presuđenom Zijadu Turkoviću za više ubistava i organizovani kriminal, budući da na državnom nivou ne postoji Agencija koja bi upravljala oduzetom imovinom.

Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine godinama su predlagali poslanici SDP-a u državnom parlamentu. No, bezuspješno. Političari koji bi i sami morali dokazivati porijeklo imovine nisu bili zainteresovani za ovakav zakon. Kada je konačno zakon prošle godine stigao u parlamentarnu proceduru, poslanici iz RS nisu ga prihvatili pod izgovorom da bi time bila prenesena nadležnost upravljanja oduzetom imovinom sa entitetskog na državni nivo. Zbog toga nije jasno definisano ko upravlja oduzetom imovinom po presudama suda BiH i gdje bi novac od eventualne prodaje završio, upozorava Ivana Korajlić iz Transparency international.

“Sud svakako ima mogućnost da naloži oduzimanje imovine bez obzira na to da li postoji agencija koja će njome raspolagati ili ne. Problem je jedino što nemamo uvid niti informaciju o tome šta se desilo sa imovinom, gdje je raspoređena, gdje je završila.”

Što se tiče Federacije, Zakon su usvojili tek pred izbore prošle godine, stupio je na snagu u martu ove, no do danas Agencija za upravljanje nelegalno stečenom imovinom nije počela sa radom, jer još traje procedura imenovanja direktora, kaže pomoćnica direktora Enisa Hodžić.

“Postavljen je jedan od kandidata, nakon čega su ostali kandidati obaviješteni o izboru i imaju pravo žalbe. Tri kandidata su uložila žalbu i sada se čeka okončanje žalbenog postupka. To traje 60 dana. Od ishoda žalbenog postupka zavisi kada će direktor biti konačno imenovan i početi sa radom.”

Sredstva potrebna za rad agencije osiguravaju se u budžetu FBiH. Za te namjene povećana je tekuća proračunska rezerva za 2,5 miliona KM (1,3 miliona eura), kažu u Vladi FBiH. Novac koji bi ostvarila od prodaje oduzete imovine, Agencija bi prosljeđivala u budžet Federacije. No, za tu pretpostavku i sudstvo bi trebalo efikasnije raditi, ocjenjuje Korajlić ukazujući na sporost procesa pred sudovima u BiH.

“Imamo jako mali broj osuđujućih pravosnažnih presuda za organizovani kriminal, korupciju i ostala krivična djela koja podrazumijevaju oduzimanje nelegalno stečene imovine i ako nemate efikasno pravosuđe koje će davati rezultate, ni mehanizmi za oduzimanje nelegalno stečene imovine ne mogu biti efikasni.”

U RS i Zakon i Agencija postoje još od 2010. godine. Do sada su raspolagali sa oko 25 miliona KM (ili oko 13 miliona eura), navodi direktor Agencije Zoran Stanišljević:

“Vrijednost imovine koja je uknjižena na Republiku Srpsku je oko 11 miliona maraka (pet miliona eura). U budžet RS uplatili smo više od pola miliona gotovog novca od oduzete imovine po sudskim presudama. Mi smo do sada imali i fabriku šećera, imamo i avion, imamo negde oko 14 stambenih jedinica, radnih mašina, putničkih vozila, informatičke opreme... O daljoj sudbini te imovine odlučuje Vlada RS, a Agencija samo asistira u tome.”

## Primjeri Italije i Srbije

Entitetski zakoni, dakle, regulišu ovu oblast na način da se imovina oduzima osuđeniku, no zbog dugotrajnih sudskih procesa, osumnjičeni imaju vremena svu svoju imovinu prenijeti na članove porodice, upozorava Korajlić iz Transparency international.

“Ako se ostavi zakonska mogućnost da osoba koja se krivično goni prepíše na vrijeme tu imovinu na druge osobe ili da je skloni van države i slično, što smo imali priliku vidjeti u brojnim velikim slučajevima, i ta imovina koja se na kraju oduzme je beznačajna u odnosu na stvarni iznos i količinu nelegalno stečene imovine.”

Prijedlog zakona na državnom nivou predviđao je oduzimanje imovine i srođnicima osuđenika, kao i najbližim saradnicima. No, zakon nije usvojen. A deficit u budžetima se dopunjuje kreditima

ili povećanjem nameta građanima. Susjedi su organizovani kada je ova oblast u pitanju, uključujući i efikasnije sudstvo.

Na primjer, u prvoj godini djelovanja ovakva agencija u Srbiji je ostvarila prihoda državi oko 250.000.000 eura. Oduzete pokretne koje ne budu prodane u roku od godinu dana mogu biti darovane u humanitarne svrhe.

Kad je pak riječ o državama Europske unije, prva koja je donijela zakon o oduzimanju imovine bila je Italija, i to prije više od 20 godina.

Prema italijanskom zakonodavstvu svako za koga se primijeti da posjeduje imovinu koja nije u skladu s njegovim prihodima ima obavezu dokazati kako je do te imovine došao - legalno ili ne - a novac od prodaje nezakonito stečene imovine mafijaša, koji se mjeri u milijardama eura, koristi se za borbu protiv kriminala, dok su neke od hiljade oduzetih nekretnina pretvorene u društveno korisne ustanove. Vrijednost imovine oduzete od kriminalnih grupa u Italiji godišnje iznosi više od četiri milijarde eura.



# Senad i Sevleta Čamdžić

# Eurotel Agencija

**PONOVO NAJBOLJI!**

Dosta Vam je lažnih obećanja o niskim cijenama i kvalitetnom servisu-provjerite naš servis

13 godina rada sa samo jednim ciljem-zadovoljan korisnik

**POVOLJNE CIJENE!** **KVALITETAN SERVIS!**

Ako želite da zovete sa Vaših mobilnih telefona po istim cijenama kao i sa kućnog telefona, pozovite nas i taj servis će Vam biti aktiviran isti dan

**717-245-8552**

## NAJPOVOLJNIJE CIJENE!

**Bosna samo 8.9 c/m!**

**Srbija 7.9 c/m**

**Hrvatska samo 1 c/m!**

**Crna Gora 9.9 c/m**



**Makedonija 7.9 c/m**

**Zapadna Evropa 1 c/m!**

**Zovi!**

**Koristi!**

**Uštedi!**

**VIRTUAL PROPERTIES REALTY**

**Osman "Cico" Vujinović**

cell: 404-550-8054  
 fax: 404-641-1831  
 e-mail: osmanvu@gmail.com

**Specijalnosti:**  
 bankovne kuće,  
 foreclosure i HUD kuće



tel > 1.773.525.4889  
 fax > 1.773.435.6753  
 e-mail > info@styletravelusa.com

<4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

**NAJPOVOLJNIJE** karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i paket aranžmane za

- \* Mexico
- \* Caribbean
- \* Hawaii



< www.styletravelusa.com >

# Lov u mutnom u vazduhu

**N**edavno održano javno saslušanje čelnih ljudi agencija za kontrolu vazdušnog saobraćaja i Ministarstva prometa i komunikacija BiH pred parlamentarnom Komisijom za saobraćaj i komunikacije otvorilo je Pandorinu kutiju nepravilnosti koje su, kako navode neki od učesnika, dobar materijal za rad državnog tužilaštva. Od zapošljavanja po rođачkoj liniji, neadekvatne obuke kontrolora leta, pa do političkih opstrukcija, zbog kojih je gubitak po BiH najmanje 35 miliona eura, kako je procijenio Ured za reviziju.

Do zaključka ko je i kriv i šta je stvarni razlog zbog kojeg BiH nije na vrijeme preuzela kontrolu svoga neba, te je li se mogao izbjeći gubitak od oko 35 miliona eura - niko precizno ne može reći.

Poznata je tek polazna tačka - Ured za reviziju institucija BiH, koji je u jednom od izvještaja naveo je da je sistem kontrole zračnog prometa neefikasan, a za posljedicu su nastali izgubljeni milioni zbog kašnjenja preuzimanja kontrole bh. neba.

Zbunjeni su i u državnom parlamentu čija je Komisija za promet i komunikacije nedavno javno saslušala čelnike Agen-

cije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i Direkcije za civilnu avijaciju, ne bi li utvrdila gdje su nastali propusti.

Predsjedavajući Komisije Momčilo Novaković konstatovao je tek kako se zagrebalo po površini.

“Prvo zabrinuti smo načinom na koji funkcioniraju institucije, nesaradnjom između institucija, nedovoljnom efikasnošću pojedinih institucija, a rezultat svega toga su neostvareni prihodi koje je kancelarija za reviziju konstatovala. Imamo razloga da budemo zabrinuti zašto na čelu nekih institucija vršioци dužnosti sjede pet do šest godina, zbog čega nisu formirane određene institucije, a to je zavisilo od nas”, naveo je Novaković.

Ovome treba dodati i činjenicu da Agencijom godinama rukovode vd direktori, od kojih je direktor istovremeno i prvi čovjek mostarskog aerodroma. Zbog političkih razloga ih se nije moglo smijeniti, a Agencija je u međuvremenu postala utočište u kome su svoj hljeb dobili prijatelji i rođaci, ali i namiještani poslovi drugarskim firmama, što daje materijala i za rad tužilaštava, tvrdi predsjedavajući Vijeća Agencije Omer Kulić.



“Tužilaštvo BiH ima posla puno, i to ću da dokažem, sigurno. Recimo, osiguranje. Za jedan kvartal osiguranje je bilo 200.000 maraka. Bila je direktna pogodba s nekim osiguravajućim društvom, ‘Jahorina’. Osoba koja je pripremila tender-sku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao – imaju isto prezime”, kazao je Kulić.

Također je naveo i kako smatra da su školovanja izuzetno skupo plaćena, “jer za ono novaca što smo dali za školovanje tih kontrolora, mogli smo dobiti toliko pilota.”

**A novac od preleta?**

Najgora stvar prema Kuliću je zapošljavanje, jer upravo “ova uprava i opstaje na tome da bi pozapošljavala ljude koje hoće da zaposli, a sistem je da dovedu ljude s ulice, uglavnom rođake, djecu, familiju, stave ih tu da rade pola godine ili godinu, po ugovoru na određeno vrijeme, po ugovoru o djelu, onda raspišu konkurs u kome traže, gdje je jedan uslov konkursa, da su ti kandidati upravo taj posao radili. I naravno, ti koji su bili tu, jedini ispunjavaju uslove i tako bivaju zaposleni.”

VD direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Marin Raspuđić odbija sve optužbe.

“To decidno odbijamo! I BiH nije izgubila tih 70 miliona KM. BiH ima šansu da preuzimanjem druge faze ostvari još veći prihod pružanjem usluga u zračnoj plovidbi”, prokomentarisao je Raspuđić.

Prvi u lancu odgovornosti za to što BiH nije u roku preuzela kontrolu svoga neba je kako smatraju u parlamentarnoj Komisiji Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, potom i

princip političke podobnosti koji je i glavni krivac što se nije sastala komisija za odabir novih direktora.

Javnom saslušanju prisustvovao je i vazduhoplovni stručnjak Rifat Tirak koji tvrdi da je BiH imala uvjete davno da preuzme svoj zračni prostor, dodajući da BiH jednu trećinu svog neba koja gravitira prema Hrvatskoj ne kontrolira ni do 10.000 metara, koliko je za sada preuzela.

I dok se svi bave novcem od kašnjenja procedura Tirak je ukazao na to da niko ne govori o tome gdje je novac od preleta, koji se godišnje mjeri desetina miliona.

“Air router taksa – to je taksa kad preleti avion preko tvoje teritorije. I to ulazi u cijenu karte. Izračuna koliko košta prelet preko jedne države, koliko dugo traje taj let. Kod nas traje negdje devetnaest minuta taj prelet. Imamo tri koridora, i to se plaća. To su primarna budžetska sredstva. Niko o tome ne govori. Oni govore o uslugama koje nisu izvršili, pa ih ne mogu naplatiti. A to što je on preletio, on tebi plati. Uzmite cestovni saobraćaj: kamion uđe u granicu, na granici on plati taksu što vozi cestom, iako ga nijedan policajac ne zaustavi. Priznali su da imamo 1.000 do 1.100 dnevno letjelica koje pređu Bosnu i Hercegovinu. Evo, nek je 300 maraka u prosjeku, oni to kažu, možda je 300 eura, ali recimo 300 maraka, i puta 365 dana, izračunajte da je to 100 miliona”, navodi Tirak.

Stručnjaci smatraju da bi trebalo dobro proučiti i dokumentaciju po kojoj su do 2014, godine vršene kontrole bh neba, te postoje li za taj period adekvatni ugovori sa susjednim zemljama.

Pored toga upitno je i školovanje kadrova koji se šalju na edukaciju u zemlje koje inače ne školuju ni svoje kadrove za kontrolore leta.

**HURRY!  
ACT NOW!**

# GET MORE FOR LESS

**FREE HOPPER UPGRADE**  
UNBEATABLE WHOLE-HOME HD DVR

- Watch all your live and recorded TV anywhere
- Instantly skip commercials
- Store up to 2,000 hours of your favorite shows

Features must be enabled by customer.  
Available with qualifying packages. Monthly fees apply:  
Hopper, \$12; Joey, \$7; Super Joey, \$10. Requires Internet connection.

**SPECIAL OFFERS INCLUDE:**

**FREE**

**PREMIUM CHANNELS**  
for 3 months

Offer subject to change based on premium channel availability.  
\* Free premiums offer available with all plans. Note, Encore is included in America's Top 250.

PROMOTIONAL  
PRICES START AT

\$19<sup>99</sup>  
mo

FOR 12 MONTHS.  
NOT ELIGIBLE FOR  
HOPPER OFFER.

**BUNDLE AND SAVE WITH DISH**  
Ask how you can save \$10/mo.  
WITH DISHNET HIGH-SPEED INTERNET

All offers require 24-month commitment and credit qualification.

**Call today for the best deal! 1-800-440-3406**

**Visit your local Authorized Retailer today!**

**Important Terms and Conditions: Promotional Offers:** Require activation of new qualifying DISH service. All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 12-month promotional period, then-current monthly price applies and is subject to change. **ETF:** If you cancel service during first 24 months, early termination fee of \$20 for each month remaining applies.

**Additional Requirements: Hopper:** Monthly fees: Hopper, \$12; Joey, \$7; Super Joey, \$10. Commercial skip feature is available at varying times, starting the day after airing, for select primetime shows on ABC, CBS, FOX and NBC recorded with PrimeTime Anytime. Recording hours vary; 2000 hours based on SD programming. Equipment comparison based on equipment available from major TV providers as of 12/01/14. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. **Premium Channels:** Premium offer value is up to \$132; after 3 months, then-current monthly prices apply and are subject to change. **Installation/Equipment Requirements:** Free Standard Professional Installation only. Leased equipment must be returned to DISH upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Upfront and additional monthly fees may apply. **Miscellaneous:** Offers available for new and qualified former customers, and subject to terms of applicable Promotional and Residential Customer agreements. State reimbursement charges may apply. Additional restrictions and taxes may apply. **Offers end 6/10/15.**

© 2015 DISH Network L.L.C. All rights reserved. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC. ENCORE and related channels and service marks are the property of Starz Entertainment, LLC. Visit [encoretv.com](http://encoretv.com) for air dates/times.

# BiH, EU i mediji: Očistite Bosnu, a vala i Hercegovinu

**Ima važne simbolike u tome da je američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini zavrnila rukave i s još oko 900 ljudi iz nevladinog sektora i EU diplomatije skupljala bosansko smeće koje su nanijeli poplava i neki nemarni ljudi u okolici Doboja!**

To što je ambasadorica Morin Kormak (Maureen Cormack) iz svog udobnog kabineta sišla u blatnjavu dolinu rijeke Bosne s mladima, sa svim građanima, simbolizira da narod još drži kormilo bosanskog broda u svojim rukama. I da su Amerikanci solidarni s tom idejom! Pa, ako ove EU inicijative, opet, zbog bh. političara ne upale, slijedi, valjda, dodatno velika - građanska akcija čišćenja. Bosanskim političarima ne može se, pa i ne smije, slijepo vjerovati! Nekima od njih malo znače evropski fondovi, jer su transparentni; iz njih je gotovo nemoguće krasti, jer to nisu tajni novci. Neki lopovluk proglašavaju nečijom (!?) "nafakom", a to je riječ koja bi, kao, trebala simbolizirati nečiju "sposobnost" - među onima gdje se još biraju "odani, a ne (nužno) sposobni"! Iako Amerika nije predvodila deblokiranje sporazuma o pridruženju BiH Evropskoj uniji, ta se evropska žurba, kao "time-table" (red vožnje) i dalje i, na svu sreću, kontrolira u Vašingtonu. Da nije tako, progutao bi nas često ogavni (evropski) simbolizam!

"Sav taj simbolizam o kojem ljudi govore je sranje. Ono što stoji iza nečega je ono što vi vidite, ali tek onda kada to razumijete, napisao je Hemingvej (Ernest Hemingway) u "Izabranim pismima" (Selected Letters 1917.-1961.). Važna simbolika postoji u tome da je i američka ambasadorica skupljala bosansko smeće. Dobro obaviješteni Amerikanci iz nevladinog sektora u BiH već su uputili otvoreno pismo predstavniku EU u BiH Vigemarku (Lars-Gunnar Wigemark). Manje radi stila, a više radi drila. Uputstvo za upotrebu evropskih mjera! Radi se o svojevrsnoj "bosanskoj listi" spasa sa 12 praktičnih (američki skrojnih) prioriteta. I, što je još važnije, rokova (6 do 12 mjeseci) za njihovu realizaciju. I to "bez ostavljanja spornih političkih realnosti po strani"! Prije nego što narod, posebno omladina, ne krene u masovno čišćenje korita rijeke Bosne, Vrbasa, Une, Neretve, Drine...

S jednim američkim autorom tog "pisma" proteklih dana ovdje, u Njujorku, razgovarao sam o tome. Treba, kažu, krenuti od jačanja državnog sektora u poljoprivredi; BiH je agrikulturna oaza. I zamrznuti svaku novu privatizaciju. Jer, zna se kako su partijaši netransparentno raznijeli bosanske fabrike

i ekonomske brendove pretačući ih u vlastite džepove. Valja usvojiti i novi zakon koji će zaustaviti "političko upravljanje" javnim preduzećima. I zakone o radu i o sukobu interesa - sve u skladu sa standardima EU. Mora se odustati od spomenute negativne selekcije u BiH i prihvatiti ona pozitivna (meritokratska) - profesionalna i po zaslugama. Iako je to zajednički balkanski imenitelj, u Bosni je to kulminiralo u jedan novi postsocijalistički mentalitet.

Bogami, trebat će više od godinu da to iskorijene. Sada je važno odmah stopirati i "demontaže pravosuđa"! A treba nastaviti (i nipošto zbog Srbije odustati) s poslom oko prijema BiH u Akcijski plan za članstvo u NATO-u (MAP). Na koncu, tu je pučki najsimpatičniji zahtjev državnim foteljašima da se odreknu svog golemog voznog parka i crnih limuzina. Neka

ministri, kao u Skandinaviji, koriste bar ponekad bicikl! Bar ovi mlađi od 50 godina! Ako se ne krene tako, politika se u Bosni može pretvoriti u "religiju"; u neku histeričnu stigmatu za one koji ne žele biti dovoljno obaviješteni i odlučni. Bosanski nacionalni prvaci kao da to i žele; da im Bosanci vjeruju kao u religiji, ne provjeravajući nametnute "bošnjačke", "srpske" i "hrvatske" tabue! No, takvu su "političku religiju" odavno definirali u Americi! "Religija je

sistem simbola koji djeluju da stvore snažna osjećanja da bi dugoročno prožimala čovjeka kroz formuliranje koncepcija o općem poretku postojanja, odijevajući te koncepcije u takvu auru faktuelnosti da osjećanja i motivacije izgledaju jedinstveno realistične", napisao je čuveni američki antropolog Kliford Girc (Clifford Geertz). Protiv takve "realističnosti" odavno se bune kopernikanske sile progresa, aktivisti i, naravno, pisci, umjetnici, filmadžije, taj neki narodni i građanski glas - "vox populi"! Jedan od njih, Mark Tven (Twain), vlasnik je one opominjuće misli: "Lojalnost domovini uvijek! Lojalnost vladi - tek onda kad je zasluži!" Kao da je prepisivao iz bosanskog bukvara i stari američki komedijaš Gručo Marks (Groucho Marx) kada je rekao kako je "politika umjetnost traženja nedaća u svemu; davanje pogrešnih dijagnoza i primjena pogrešnih lijekova nakon toga".

Šteta je, ironiziraju neki Amerikanci, da se "oni, koji se u politiku stvarno razumiju njom ne bave" i, ostaju zauzeti vozeći svoja taksi auta, držeći berberske makaze ili miješajući malter na radilištima tajkuna. Ali, najgore je kad tim "običnim" ljudima stvarno prekupi. Politička evolucija tako postane revolucija!





# FASTV

NOVO HAYAT PAKET OD SAD NA FASTV!



za samo **\$20**

Mjesečno  
Uključujući takse!

+ 100 TV Kanala samo  
+ FREE HD BOX




ZOVITE FASTV I GLEDAJTE **100+ TV KANALA** iz Balkana za samo **\$20**

# 1-866-639-8911

Address: 2320 Arthur Ave Bronx, NY 10458

Telephone: 1-866-639-8911

Website: [www.FASTV.com](http://www.FASTV.com)

# Odblokiran sporazum sa EU: Nova šansa za BiH

*Vijeće EU za opšte poslove, u Luksemburgu je usvojilo Odluku o aktiviranju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom, koji je potpisan prije sedam godina. Nakon objave u službenom glasniku, očekuje se da će Sporazum stupiti na snagu 1. juna. Konačno, BiH je pokrenuta s mrtve tačke u procesu integrisanja, na kojoj se nalazi od 2003, kada je dobila status potencijalnog kandidata za članstvo.*

BiH je dobila novu šansu da se vrati na put evropskih integracija, sa kojeg je samu sebe, davno isključila. Stoga je vijest dočekanica kao prva pozitivna u dugom nizu tapkanja u mjestu, stagnacije, i preuzetih, a neispunjenih obaveza.

Mladen Ivanić, predsjedavajući bh. Predsjedništva: „Ovo je prvi pozitivni iskorak i to je politički jako bitno“.

Dragan Čović, član Predsjedništva BiH: „Ja sam uvjeren da su nam ponovno otvorena vrata Evropske unije i da dalje isključivo od nas ovisi kako ćemo tu poruku deblokade Sporazuma shvatiti.“

Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije: „Sporazum i njegovo stupanje na snagu će značiti mnogo u popravljaju imidža zemlje.“

Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH: „Sada Bo-

sna i Hercegovina praktično ima status pridruženog člana Evropske unije i status potencijalnog kandidata. Ali, to znači da je najveći posao pred nama.“

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, postepeno se uspostavlja slobodna trgovina između EU i BiH. Takođe se utvrđuju zajednički politički i ekonomski ciljevi te podstiče regionalna saradnja. Jmila Milović - Halilović iz Ureda specijalnog predstavnika EU i Delegacije EU u BiH, posebno naglašava:

„Obim obaveza će se značajno povećati. Dok je Privremeni sporazum bio usmjeren na omogućavanje slobodnog protoka roba, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju će zahtijevati prijenos i provedbu cjelokupne pravne stečevine EU, koja je nastajala tokom proteklih više od šest decenija. Ovaj slobodan protok roba između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji SSP uspostavlja, podrazumijeva pristup unutarnjem tržištu Evropske unije sa oko 500 miliona potrošača, kao i učešće na tenderima kod procedura javnih nabavki.“

Tokom zajedničkog sastanka predsjednika vlada šest zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, o unapređenju regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa i evropskih integracija, komesar za susjedstvo i proširenje EU, Johannes Hahn je čestitao





BiH na deblokadi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, naglašavajući posebno značaj ekonomskih reformi, koje je zemlja dužna provesti. On je takođe naglasio da aktiviranje Sporazuma, odnosno njegovo stupanje na snagu znači nove daleko kvalitetnije odnose između BiH i EU. Istakao je da, u odnosu na prethodni period, iz BiH konačno stižu pozitivne vijesti.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić, kao jedan od učesnika ovog skupa je rekao da pred BiH stoje značajni poslovi na stabilizaciji prilika u zemlji i vladavini prava te da Vijeće ministara ima razrađen dinamički plan kako bi se došlo do nacionalnog programa ekonomskih reformi koji će se raditi sa svim nivoima vlasti u BiH. "Posebno sam zadovoljan odlukom Vijeća za opšte poslove EU koje je aktiviralo SSP a to znači nove odnose između BiH i EU i veći stepen regionalne saradnje sa susjedima ali i sa EU. Cilj je povezivanje BiH, uključujući transportnu mrežu, a naš ključni prioritet je auto put 5C", rekao je Zvizdić

Predsjednici vlada šest zemalja Zapadnog Balkana usvojili su Zajedničku izjavu koja ozvaničava napore za transportnim i drugim povezivanjem u regiji.

U tekstu se naglašava potreba poboljšanja regionalne saradnje i ekonomske stabilnosti, što je jedan od instrumenata za usaglašavanje sa evropskim standardima i ispunjavanje kriterija za pristup u EU.

Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije pojašnjava:

„Što se tiče proceduralnih uslova, to znamo kako bi trebalo biti. Kad Sporazum stupi na snagu potrebno je definirati i provesti ekonomske reforme, što je najvećim dijelom sadržano u Sporazumu za rast i zapošljavanje. Zatim, kada

BiH pokaže napore i posvećenost u ispunjavanju ekonomskih reformi – ta se definicija koristi - i kad se dogovori mehanizam koordinacije, onda ćemo dobiti zeleno svjetlo da podnesemo aplikaciju za članstvo.“

Na to upozorava i Andrej Plenković, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta: „Poruka za BiH je da treba prionuti gospodarskim i socijalnim reformam, kao i utvrđivanju učinkovitog mehanizma koordinacije evropskih poslova među različitim razinama vlasti. To je za nas najvažnije.“

Igor Gaon, ambasador BiH pri Vijeću Evrope kada je ona 2002. primljena u članstvo ove institucije kaže, da su tada otvorene mogućnosti koje nisu iskorištene. To bi trebao biti nauk i kod aktiviranja SSP-a.

„Aktiviranje SSP-a je veliki korak, koji moramo iskoristiti. Vijest je odlična, jer se BiH vraća na evropski put. Ali, sada je najvažnije da imamo snage da se zadržimo na tom putu i da konačno iskoristimo priliku koja nam je data. Mi smo ušli u Vijeće Evrope, i to je bila prilika koja nam je data. Djelimično smo je iskoristili, djelimično nismo, ali sad, ako opet ne zasućemo rukave, mi ćemo biti na stand-by. Da skratim, sve je do nas. Do nas je bilo i ono da li ćemo ući u Vijeće Evrope ili ne. I ne zaboravite: Bosna i Hercegovina je jedva izbjegla situaciju da bude prva zemlja koja će biti isključena iz Vijeća Evrope,“ kaže Gaon.

Razlog zbog kojeg je članstvo u Vijeću Evrope bilo upitno za BiH je neispunjavanje presude Sejdić - Finci. Ovaj uslov ostaje i dalje aktuelan, samo je promijenjen red prioriteta. Prvo ekonomske i socijalne reforme, pa zatim političke, odnosno izmjene Ustava.

Intervju Stjepan Mesić:

# Podjela BiH ne bi išla bez novog rata!

**B**ivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u ekskluzivnom intervjuu govori o političkoj situaciji u regiji, budućnosti zemalja zapadnog Balkana, Vojislavu Šešelju, novom političkom projektu Ive Josipovića, položaju Hrvata u BiH, izjavama Miroslava Tuđmana...

*Puštanje Vojislava Šešelja iz Haškog pritvora i njegove izjave na slobodi izazvale su tenzije u regionalnim odnosima, posebno kada su u pitanju odnosi Hrvatske i Srbije. Da li je Šešelj samo benigni politički šarlatan ili je i dalje opasna politička figura koja može zatrovati međunacionalne i međudržavne relacije Hrvatske i Srbije, odnosno BiH i Srbije?*

- Šešelj, sam po sebi, danas više nije opasan. Opasno je, međutim, ako se nekomе poput Šešelja dopusti da nesmetano sije mržnju, laže o onome što se dogodilo i pokušava pridobiti pristaše na platformi koja nije ništa drugo, nego izazivanje novih sukoba.

Ponavljam: on kao osoba ne zaslužuje da se čovjek na njega uopće osvrne. Njegovo je mjesto u Haagu i Haški će sud odmjeriti kaznu za ono za što je nedvojbeno i odgovoran i kriv. Povod za zabrinutost jest i mora biti mogućnost koja mu je pružena da iznova truje međunacionalne i međudržavne odnose. A tu mu mogućnost nije pružio sud u Haagu.

*Srpsko rukovodstvo, posebno premijer Aleksandar Vu-*



# EMC TRUCKING

*Serves All 48 States*

**EMC Trucking zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Zagarantovana zarada!**



- Minimum 3 godine iskustva
- Mogućnost rentanja trailer-a
- Dispatcher 24/7
- Korištenje kartice za gorivo (Fleet Card)

**Za više informacija nazovite: 770 299 1702**

**čić, nedvosmisleno se ograđuje od nacionalističke retorike Vojislava Šešelja. Da li se takve izjave iz Beograda u Zagrebu doživljavaju kao iskrene?**

- Ja, svakako, nemam razloga sumnjati u iskrenost izjava vodećih ljudi srpskog državnog vodstva. Žalim, samo, što njihovim riječima nisu slijedila i djela. Ograditi se, to u ovome slučaju definitivno nije bilo dovoljno.

**Postoje teze da Šešeljevo ponašanje ide naruku desnici u Hrvatskoj, posebno HDZ-u koji očekuje uvjerljivu pobjedu na narednim parlamentarnim izborima. Dijelite li takvo mišljenje i ko je stvarni krivac za uzlet desnice u Hrvatskoj?**

- I Šešeljevo ponašanje, i činjenica da mu je takvo ponašanje bilo omogućeno, odnosno da je bilo tolerirano, bez i najmanje sumnje ide na ruku desnici u Hrvatskoj. On je bio njihov glavni saveznik, jer im je omogućio da ponovo upru prstom u Srbe, kao kolektivitet, i da ih označe kao neprijatelje Hrvatske. Desničari se uvijek mobiliziraju protiv nekog neprijatelja, u pravilu ili potpuno izmišljenog, ili "debelo" preuveličanog. Ista stvar se dogodila u slučaju Šešelja. On je hrvatskoj desnici bio dar s neba.

A zašto je ta desnica ojačala? Pa naprosto zato što je lijeva zakazala. Ili, da budem još precizniji: zato što prave lijevice u Hrvatskoj i nema. Mi imamo "umiveni" lijevi centar koji svakom malo koketira i s liberalizmom, i s pučanima, ponekada čak i s desnicom, a boji se "kao vrag tamjana" svojeg lijevog ishodišta. Drugim riječima: politički je prostor širom otvoren desnici i ona to iskorištava uz sve zastrašujuće poruke i nago- vještaje.

**Vaš kolega, bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović najavio je osnivanje stranke. Vi ste, nakon deset godina provedenih na Pantovčaku, takvom političkom izazovu odoljeli. Da li je pametno to što radi Josipović i kakve su realne šanse njegovog samostalnog političkog projekta u predstojećoj parlamentarnoj izbornoj utrci u Hrvatskoj?**

- Niti mogu, niti želim komentirati najave bivšeg predsjednika Josipovića. Ja sam bio dvostruki izborni pobjednik i nisam se želio upuštati u stranački život. Smatrao sam da bivši šef države ima niz mogućnosti da djeluje i izvan stranačkih okvira. Tako sam radio, a radim i danas. Gospodin Josipović, mada je izborni gubitnik, i to poslije jednoga mandata, očito misli da ima potencijal za tako nešto. Koliko je to pametno, prosudit će on sam nakon prvih parlamentarnih izbora. O tome ima li na njima šanse i kakve - ne bih.

**Nedavno je sin pokojnog Franje Tuđmana, Miroslav Tuđman, promovirajući svoju novu knjigu „BiH u raljama zapadne demokracije“ ovdje u BiH, rekao da je „Evropa napravila grešku što nije dozvolila dogovoreni razlaz BiH kao države“. Da li je, prema Vašem mišljenju, opstanak i međunarodno priznanje BiH greška zapadne diplomacije, kako to tvrdi Tuđman mlađi?**

- Upravo suprotno. Zapanjuje me uvijek iznova kada lju-

di koji bi morali poznavati povijest prilaze Bosni i Hercegovini kao nekakvoj novovjekoj, na brzinu sklepanoj tvorevini. Pa, Bosna i Hercegovina je bila jedan entitet kroz stoljeća, i kao kraljevina, i pod Otomanskim carstvom, i u okviru Austro-Ugarske monarhije i - napokon - u Jugoslaviji.

Dakle, Evropa je napravila jedino što je bilo moguće, logično i nužno - prihvatila je Bosnu i Hercegovinu, koja se temeljem jugoslavenskog Ustava iz 1974. imala pravo izdvojiti iz federacije, kao i ostale republike - kao jedinstvenu državu. I notorno je falsificiranje povijesti kada se govori o "dogovorenem razlazu BiH". Nikakav razlaz nije bio dogovoren, pogotovo ne s legitimnim vodstvom BiH. Druga je stvar što su postojali apetiti susjeda da je podijele.

**Dragan Čović predsjednik HDZ BiH i Hrvatskog narodnog sabora, zagovara federalizaciju BiH, uz snažnu potporu predsjednika HDZ-a Hrvatske Tomislava Karamarka. Da li je federalizacija BiH put njenog spasa, ili je put u njenu konačnu podjelu i nestanak kao države?**

- Podjela ne bi išla bez novoga rata, to je svakome jasno.

Dakle, podjela već i zbog toga ne dolazi u obzir. Unutarnji preustroj BiH svakako je put prema rješenju, jer sadašnja entitetska podjela trajno blokira BiH kao državu i čini je nefunkcionalnom. Bitno je da se podjela ne radi na nacionalnoj osnovi, jer bi to samo produbilo već postojeće podjele, dalje getoiziralo svaki od tri konstitutivna naroda i bilo uvod u odumiranje BiH kao jedinstvene države. Upozoravam da kada govorim o jedinstvenoj državi, ne mislim na unitarnu državu.

Dakle, Evropa je napravila jedino što je bilo moguće, logično i nužno - prihvatila je Bosnu i Hercegovinu, koja se temeljem jugoslavenskog Ustava iz 1974. imala pravo izdvojiti iz federacije, kao i ostale republike - kao jedinstvenu državu.

I notorno je falsificiranje povijesti kada se govori o "dogovorenem razlazu BiH". Nikakav razlaz nije bio dogovoren, pogotovo ne s legitimnim vodstvom BiH.

Druga je stvar što su postojali apetiti susjeda da je podijele.

**HDZ BiH i njegovi birači politiku koju ste Vi vodili prema BiH smatra štetnom po interese hrvatskog naroda u BiH. Zamjerali su Vam i korektne odnose sa Željkom Komšićem, bivšim hrvatskim članom Predsjedništva BiH, kojeg vodeći hrvatski političari i intelektualci bliski HDZ-u u BiH proglašavaju izdajnikom i hrvatskim „Sejdom Bajramovićem“. Kako takve ocjene komentirate?**

- Pa to je plitko, nisko i gotovo da je nedostojno takve ocjene komentirati. Naravno da sam gradio dobre odnose s državom Bosnom i Hercegovinom, jer sam smatrao da na taj način pomažem i Hrvatima u BiH. Graditi odnose s Hrvatima u Hercegovini (a gdje su Bosanska Posavina i središnja Bosna?), a zanemariti Sarajevo, znači raditi na razbijanju BiH. Naravno, da to nije bila moja politika.

Jednako je tako naravno i da sam imao korektne odnose sa Željkom Komšićem koji je na demokratskim izborima bio izabran za člana Predsjedništva. Ne poznajem demokraciju koja bi se zasnivala na nacionalnim podjelama, pa me nije ni zanimala nacionalna pripadnost građana BiH koji su dali svoj glas Željku Komšiću. On je radio, a radi i danas, u interesu Bosne i Hercegovine i budućnost naroda iz kojega potječe vidi u Bosni i Hercegovini, a ne u njezinoj podjeli. U tome je sav



# Am Dent, Inc.



**Dental Care for Entire Family**

**Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD**

- \* Cleaning and Gum Treatments
- \* Bleaching, Bonding and Veneers
- \* Crowns and Bridges
- \* Tooth Colored Fillings
- \* Extractions
- \* One Hour Whitening (\$250)
- \* Dentures and Partials
- \* Bad Breath Treatment
- \* Root Canal Treatment
- \* Snoring Problem
- \* Thumb Sucking Problem
- \* Teeth Grinding Problem



*Let us give you a winning smile!*

**Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000**

Most Insurances Accepted

Medicaid (uder 21) Peachcare

Major Credit Cards

**NOW OFFERING!** Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation

New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75

**0% Financing up to 12 Months through Care Credit**

**www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047**

## Olde Salem Apartments

- \*2 Bedroom Apartment Homes
- \*Total Electric
- \*Free Water
- \*Pool & Clubhouse
- \*W/D Connections
- \*Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- \*Large Patios/Balconies

**CALL FOR SPECIAL OFFERS\***



**NO APPLICATION FEE!\*\***

**Za sve informacije na našem jeziku obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057**

**345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045**

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

\*Prices & Specials Subject to Change. \*\*With Approved Credit.

njegov grijeh.

*Kakvu budućnost predviđate za region zapadnog Balkana? Hoće li se Evropska unija raspasti prije nego u njeno članstvo budu primljeni BiH ili Srbija na primjer, kako to predviđaju euroskeptici?*

- Ne, Evropska se unija neće raspasti, ali ona se nužno mora reformirati. Unija se mora vratiti svojim korjenima, mora se otrgnuti iz zagrljaja otuđenih centara finansijske moći, birokracije u Bruxellesu i mora odbiti da bude talac interesa pojedinih svojih moćnih članica.

Tzv. euroskeptici imaju dosta argumenata na svojoj strani, ali nemaju odgovor na jedno ključno pitanje: kakav bi bio položaj i utjecaj sadašnjih članica na svjetska zbivanja u svi-

jetu koji je sve više međupovezan i međuovisan, ako bi se Unija raspala? Unija je potrebna svim evropskim zemljama, jer samo ujedinjena Evropa može biti ravnopravan partner i Sjedinjenim Državama, i Kini, i Rusiji, o "dolazećim silama" (BRICS) da i ne govorim.

Svima nama s jugoistoka Evrope mjesto je u Evropskoj uniji i siguran sam da ćemo ga i zauzeti, s time što je na nama koji već jesmo u Uniji da pomognemo i svim zemljama regije koje još "čekaju pred vratima" da uđu u nju. I da tamo s njima surađujemo, u vlastitom interesu i u interesu Unije.

*Ne mogu se ni na koji način izjednačavati, pa ni uspoređivati Titovi partizani sa ustašama i četnicima*

*Vi ste poznati antifašista. Kako gledate na pokušaje re-*



**Form 1040** Department of the Treasury—Internal Revenue Service  
**U.S. Individual Income Tax Return**

**TAX TIME**

**Niste uradili taksu za prošlu godinu?**  
**Niste dobili povrat za neku od zadnje 3 godine?**  
**E-file!**  
**Pozovite: 678.646.2361 Enes Selimović**  
**Povoljne cijene i profesionalan servis**  
**Više od 6 godina iskustva u obračunu taksu za familije, samce, privatnike i samostalne prevoznike**  
**Radimo samo po terminima - By appointments only!**

**Emira Travel**

Agencija locirana u Jacksonville - Florida  
 Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

**Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe**

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, US Airways, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.  
 Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijeću.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance".

**Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.**

**Tel: 904-866-9893**  
**facebook.com/eminatravel**  
**E-mail: eminatravel@bellsouth.net**  
 SELLER OF TRAVEL REF. No. 5T35868

**M & J**  
**STUMP GRINDING & TREE REMOVAL SERVICE**

**770-274-8590**  
**Mark Narciso**

**-Prompt and affordable**  
**-Free estimates**  
**mnarciso2011@hotmail.com**

**www.facebook.com/Stumpgrinderman**

**vidiranja prošlosti i izjednačavanja uloge Titovih partizana i njegovog antifašističkog pokreta sa četnicima Draže Mihailovića ili ustašama Ante Pavelića?**

- Povijesni revizionizam je bolest našega vremena, posebno prisutna u tzv. tranzicijskom zemljama. Oni koji od nje boluju ne pokazuju volju da se izliječe, a oni koji ih kao bolesnike promatraju sa strane, prave se kao da se to njih ne tiče - što je, dugoročno gledano, pogubno. Ne mogu se ni na koji način i ni u čemu izjednačavati, pa ni uspoređivati antifašistički bori, fašisti i kolaboracionisti.

Jugoslavija i sve države što su nastale na njezinom tlu morale bi biti ponosne na to da smo mi, i samo mi, u cijeloj okupiranoj Evropi imali pokret otpora koji je izrastao u snažnu i organiziranu armiju. Zahvaljujući toj armiji i njezinom vrhovnom komandantu, maršalu Titu, izašli smo iz Drugoga svjetskog rata na strani pobjednika. A sada bi nas neki žarko željeli prevesti u kategoriju poraženih, naravno s time da bi te poražene proglasili pobjednicima.

Jest, uporni su i agresivni. Jest, Evropa se - za sada, barem - pravi kao da to ne vidi, ali moja im je poruka: nećete uspjeti! Fašizam je poražen, jednom za svagda. Idućeg mjeseca obilježiti ćemo, nadam se na dostojan način, 70-u obljetnicu te pobjede. To, i samo to je istina. Sve drugo je prozirna laž kojoj mogu nasjesti neinformirani i propagandom zavedeni. Zato nikada ne smijemo posustati u iznošenju istine, nepobitnih činjenica koje govore same za sebe.

**Tuđman i Milošević jesu radili na podjeli BiH, koliko god se nekima danas ne sviđa ako se to glasno kaže.**

**Miroslav Tuđman govori i da njegov otac nikada nije radio na podjeli BiH i pripajanju njenih dijelova nastanjenim pretežno Hrvatima - Republici Hrvatskoj. Vi ste pouzdan svjedok događaja na prostoru bivše Jugoslavije početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Da li su Tuđman i Milošević radili na podjeli BiH?**

- S ljudskog stanovišta razumljivo mi je nastojanje svakoga sina da svojega oca prikaže u najboljem svjetlu. Ipak, tvrditi kako Franjo Tuđman nije težio podjeli BiH, očita je neistina. Osobno sam bio prisutan kada se vratio s razgovora s Miloševićem i kada nam je na karti pokazivao kako je dogovorio podjelu i za koje mu je dijelove Milošević govorio: "Franja, to uzmite vi, to mene ne zanima." Formirana je i komisija za utvrđivanje granice između Srbije i Hrvatske unutar BiH. Po kojoj Duško Bilandžić o tome je svojedobno javno progovorio.

Postoji snimljeno svjedočanstvo tadašnjeg makedonskog predsjednika Kire Gligorova o tome kako ga je Tuđman pozvao u Zagreb i nagovarao da ode Aliji Izetbegoviću i predoči mu plan podjele BiH, što je Kiro odbio. Svatko, koga to zanima, može to svjedočanstvo naći na internetu. I, napokon, postoji i famozna sarvijeta na kojoj je Tuđman osobno skicirao britanskome diplomati Paddyu Ashtonu plan podjele BiH. Ukratko: da, Tuđman i Milošević jesu radili na podjeli BiH, koliko god se nekima danas ne sviđa ako se to glasno kaže.



# THE BEST PRICES ON VEGAS, GUARANTEED.

\$149

\$69

\$29



USE PROMO CODE **SPECIAL** FOR

# 10% OFF

EVERYTHING ON [VEGAS.COM](http://VEGAS.COM)

OR CALL US: **1-800-909-3013**



[VEGAS.COM](http://VEGAS.COM)

NOT VALID ON AIR OR GIFT CARDS. VALID UNTIL 12/31/2015 © 2015 VEGAS.COM

## KAKO U SRBIJI VIDE BOSNU I HERCEGOVINU: Bosna nam je jedina nada

**B**osnu volim prvenstveno zbog uporedog postojanja njenih različitih tradicija. Decenijama uoči poslednjeg krvavog rata, ljudi u Bosni i Hercegovini su najnormalnije živeli zajedno. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, gde je celokupna ljudska situacija uslovljena etno-religijskom pripadnošću, je bolesno stanje.

Prošao sam Bosnu uzduž i popreko i uverio se da Bosna nije višejezična sredina. U gradovima i selima ljudi govore istim jezikom, iako nas velikaši, proklete im duše, uporno ubeđuju da govorimo različitim jezicima i da su razlike među nama nepomirljive. Pritom, veoma je diskutabilno da li je Bosna i Hercegovina višenacionalna sredina. Odrednice Srbin, Hrvat i Bošnjak se mogu, sa gotovo stoprocentnom izvesnošću, koristiti kao sinonimi za versku pripadnost, umesto reči pravoslavac, katolik i musliman našeg jezika.

### ISTORIJSKI OSVRT

Tokom istorije, u Bosni je uporno opstajao višereligijski suživot, dok je u Srbiji preovladala jednoobraznost. U srednjevekovnoj Srbiji je zakon nalagao versku isključivost i netrpeljivost, jer vladajuća pravoslavna religija nije tolerisala postojanje drugih vera. U srednjevekovnoj Bosni su zajedno živeli katolici, pravoslavci i bogumili. Dok su u Raškoj besneli verski progoni, Bosna je prihvatila ljude različitih vera. Dok je Stefan Nemanja proganjao naše pretke, dobri Ban Kulin im je pružao utočište. Ko je od našeg naroda tražio slobodu, taj je išao u Bosnu. U Raškoj su vladali samodržavlje i verski progoni.

Tokom svoje vladavine, muslimani su se ipak pokazali tolerantnijima od pravoslavaca. Iako su krajem srednjeg veka

muslimani na ove prostore došli kao zavojevači, jedna je činjenica neosporna – dozvolili su da druge vere postoje i da pravoslavne bogomolje vekovima ostanu čitave. Otomanski sistem religijskog pluralizma definitivno predstavlja civilizacijski iskorak u odnosu na versku isključivost nemanjičke Srbije. Uprkos tome, Srbi su u XIX veku, od svog ustanka do sticanja državnosti, uništili gotovo sve džamije na području tadašnje kneževine Srbije. Tako su u Užicu porušene 34 džamije, u Smederevu 24, a u Beogradu na desetine njih. Slično se ponovilo i tokom rata u Bosni.

Bosna i Hercegovina je kolvka našeg zajedničkog jezika. Jezik srednjevekovne srpske države, koji poznajemo uglavnom preko vladarskih povelja i crkvenih spisa, prilično se razlikuje od današnjeg srpskog jezika. Jezik srednjevekovne Bosne i Huma, koji poznajemo preko natpisa sa stećaka, je prilično sličan jeziku kojim danas govorimo, i uglavnom razumljiv bez prevođenja. Ovo nimalo ne iznenađuje, uzme li se u obzir da je upravo hercegovački govor bečkim književnim dogovorom 1850. godine određen za zajednički književni jezik Srba i Hrvata (i drugih južnih Slovena), poznat kao srpsko-hrvatski jezik. Na hercegovskom govoru počiva čitava jezička reforma Vuka Karadžića, na temelju koje su nastali savremeni srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jezički standard.

Bosna i Hercegovina je kolvka partizanskog otpora. Tokom drugog svetskog rata Bosna i Hercegovina je predstavljala središte otpora nacionalističkom ludilu i međuetničkom istrebljenju. Dok su u Srbiji i Hrvatskoj preovladale ekstremno nacionalističke snage, u Bosni su partizani uspešno vodili borbu protiv fašista i kvislinga, za ponovno ujedinjenje rasko-



madane domovine. Igman, Kozara, Neretva, Sutjeska, Jajce, Drvar, samo su neki od toponima koji podsećaju na upornu borbu naših naroda u Bosni i Hercegovini. Možda je kobna greška partizana bila što su nakon oslobođenja uzeli Beograd, a ne višenacionalno Sarajevo za glavni grad SFR Jugoslavije.

### RAT U BOSNI I HERCEGOVINI

Nije tajna da je Srbija stvorila Republiku Srpsku, kada je 1992. godine poslala vojsku, specijalce i dobrovoljce, te nahuškala, naoružala i organizovala Srbe u Bosni i Hercegovini. Čitave oblasti jedne multikulturalne države su vojskom zaposednute, etnički očišćene i proglašene srpskom teritorijom. Tzv. Republika Srpska, ta žalosna tvorevina koja pokušava da bude srpskija od same Srbije, pokazatelj je naše nezrelosti za zajednički život, poštovanje bližnjega i prihvatanje različitosti. Ovo patološko stanje je urodilo stravičnim progonima i pokoljima naše inoverne braće, koje istorija pamti kao bosanski genocid.

Tokom rata su na teritorijama pod srpskom kontrolom džamije sistematski uništavane. Frapantan primer je Banja Luka, u kojoj su sve gradske džamije (njih šesnaest) uništene uz sadejstvo gradskih vlasti, iako u gradu nije bilo izravnih ratnih dejstava. S druge strane, u Sarajevu, koje je godinama bilo pod srpskom opsadom, iako neke srpske crkve jesu uništene (neke usled samog srpskog granatiranja), one nisu sistematski uništavane.

U Bosni nije okončan rat, u Bosni je zamrznut sukob. Dovoljan je letimičan pogled na međuentitetske granice Bosne i Hercegovine da bismo videli da je to samo zaledena linija fronta u bratoubilačkom građanskom ratu. Rat u Bosni i Hercegovini nikada nije završen. Danas se vodi putem politike da bi sutra ponovo mogao oružano eskalirati. Bosni je potreban trajan, pravedan i održiv mir. Tzv. Dejtonski mir je suštinski nepravedan, jer je zacementirao rezultate etničkog čišćenja nersrpskog stanovništva Višegrada, Zvornika, Bijeljine, Prijedora, Foče, Srebrenice i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. Tragičnim spletom događaja, Srebrenica danas pripada Republici Srpskoj. Srbija mora jasno osuditi zaposedanje teritorije istrebljenjem, da bi pokazala da je raskrstila sa ideologijom širenja teritorije, koja je predugo usmeravala njenu unutrašnju i vanjsku politiku. Srbija zaista nema razloga da podržava Republiku Srpsku, taj ostatak njene nesrećne politike 1990-ih.

Srbija je pokušala da ubije Bosnu i Hercegovinu. Ubijajući Bosnu, Srbija je ubijala i sebe, jer se ekstremizam iz Republike Srpske vraćao kao bumerang ubijajući građansku Srbiju. Nadam se da će Bosanci oprostiti našim potomcima. Takođe se nadam da naši potomci nikada neće oprostiti svojim precima. Neka nam drugi oprostite naše ludilo. Mi sami sebi nikada ne smemo oprostiti. Ubili smo deo svog naroda u Bosni.

### CIVILIZACIJSKE PERSPEKTIVE

Bosna i Hercegovina je otvorena mogućnost našeg zajedničkog života, pravoslavaca, katolika i muslimana istog jezika. Politička ideja Bosne i Hercegovine je načelo suživota naspram plemenske podeljenosti, verska trpeljivost naspram verske isključivosti.

Mnogi građani Bosne i Hercegovine su dospeli u tužnu situaciju da pod uticajem huškačke propagande prezru svoju domovinu. Poznajem mnoge bosanske Srbe koji preziru Bosnu a obožavaju Srbiju. Oni grdno greše. Kao pripadnik srpskog naroda, kao Srbin iz Srbije, poručujem mojim sunarodnicima, Srbima iz Bosne – Srbija nije vaša majka, vaša majka je Bosna. Nemojte prezirati zemlju naših otaca. U Bosni naš narod živi već vekovima. U srednjem veku, kada Srbija nije ni postojala,

već samo vazalna kneževina Raška, naši preci su u kraljevini Bosni odolevali raznim moćnicima sa istoka i zapada.

Bosna nikada nije bila u sastavu Srbije, i ukoliko ima pravde, nikada neće ni biti. Najmoćniji srpski srednjevekovni vladari, kao što su Stefan Nemanja i Dušan Silnik, nisu uspeali da uključe Bosnu u svoju državu. Vekovima kasnije, to nije pošlo za rukom ni Slobodanu Miloševiću. Srbija ni ne treba da teži da osvaja i pripaja Bosnu, već treba da bude sa njom u zajednici na ravnopravnim osnovama.

Srbija od Bosne treba da nauči različitost. Za razliku od Srbije, Bosna ima dugu tradiciju multikulturalnosti. Koncept bosanstva počiva na suživotu različitih verskih tradicija i ima kapaciteta da integriše ljude različitih etno-religijskih tradicija koji dele isti geografski prostor. Koncept srpstva, nažalost, nema taj kapacitet, jer počiva na principu verske isključivosti. On je isključiv u svojoj biti, ne samo prema drugim narodima, već i prema sunarodnicima koji ne pripadaju pravoslavlju. Logičan ishod politike isključivosti je istrebljenje. Nije slučajno što je srpstvo definisao upravo episkop Njegoš u kontekstu istrebljenja domaćih muslimana (tzv. „istraga poturica“). Ovaj koncept deluje dezintegrativno čak i po samu Srbiju, onemogućujući joj da postane država svih svojih građana, odnosno moderna politička nacija. Stoga neki kritičari predlažu redefinisavanje koncepta srpstva na principu integracije.

Sarajevo često nazivaju balkanskim Jerusalimom, jer se u njegovom centru jedna do druge nalaze islamska, pravoslavna, katolička i jevrejska bogomolja. Beograd se, nažalost, ne može pohvaliti takvim poštovanjem svojih različitih nasleđa – beogradska sinagoga i džamija su skrivene i getoizirane, beogradski budistički hram, jedan od prvih u Evropi, odavno je zapušten i srušen. Pejzažom Beograda suvereno dominiraju isključivo pravoslavni hramovi. Beograd se uporno odriče sopstvene prošlosti – od nekadašnjih dvestotinjak džamija u Beogradu, opstala je samo jedna, a i ona je spaljivana. Izgleda da naš grad još uvek nije dovoljno zreo da vidno istakne svoje različite tradicije. Da bi izrastao u istinsku metropolu, Beograd mora prihvatiti svoju različitost.

Bosna je srce Balkana. Bosna i Hercegovina je geografsko, jezičko i etničko središte našeg naroda podeljenog religijom, dok su Hrvatska i Srbija zapadna i istočna periferija. Ukoliko se muslimani, katolici i pravoslavci našeg jezika odluče na suživot u Bosni i Hercegovini, to će se blagotvorno odraziti na sve susedne države.

Zajednička Bosna i Hercegovina trenutno ne postoji. Varvari još od rata pokušavaju da raskomadaju Bosnu i Hercegovinu na zavađene etno-religijske entitete, predstavljajući politiku aparthejda i segregacije kao nešto poželjno. Od polovine višereligijske države je napravljena verski isključiva paradržava Republika Srpska. U ostalim delovima je uspostavljena prevlast Bošnjaka ili Hrvata. Stvarnost je premašila najluđa predviđanja sarajevskih nadrealista, uključujući izmišljanje novih jezika i podelu dece po nacionalnoj osnovi u vrtićima i školama. Izlaz iz ovakvog stanja treba tražiti u ukidanju ratnih entiteta i okretanju oblasnim autonomijama, nevezanim za nacionalnu pripadnost. Živela zajednička Bosna i Hercegovina, u čijim će se školama učiti jedan jezik, jer se jedan jezik govori u narodu.

Velika je stvar što Bosna i Hercegovina još uvek postoji. Kao jedina višenacionalna država na Balkanu, ona je trn u oku svim nacionalistima, posebno nakon raspada naše zajedničke države SFRJ. Neuspehom Jugoslavije pali smo jedan veliki ispit iz suživota. Za zajednički život nam je preostala još samo Bosna i Hercegovina.

## Sanela Diana Jenkins: Ako odlučim da idem do kraja, bit ću predsjednica BiH!

**S**anela Diana Jenkins, rođena Sarajka i velika humanitar-  
ka i poslovna žena, u nedavno objavljenom intervju za  
Graciju progovorila je o svom životu u Americi, porodici, pri-  
jateljima i slavnim ličnostima, ali i o ambicioznim političkim  
planovima koje bi uskoro mogla sprovesti u djelo

Izvor: Gracija

Bio je pravi poduhvat organizirati intervju i fotografiranje Sanele Diane Jenkins (41). Ova uspješna poduzetnica i humanitar-  
tarka, rođena Sarajka, ima do u detalje isplaniran dnevni raspored sedmicama unaprijed. Stoga je zbog naše molbe za poseban editorijal morala pomjeriti dogovorene sastanke. Fotografiranje je upriličeno u njenom domu u Malibuu, ekskluzivnom mjestu u blizini Los Angelesa, na obali Tihog okeana, poznatom po dugim plažama i ekstravagantnim domovima filmskih zvijezda.

Za fotoseansu bio je angažiran Steven Gomillion, poznati američki fotograf slavnih, kao što su Rihanna, Jennifer Lopez, Justin Biber i Sharon Stone. Svoj dom u Malibuu Sanela dijeli

sa sinom Innisom (14) i kćerkom Eneyom (11), a često su tu i njeni roditelji, otac Smajo i majka Rašida, koji žive u Sarajevu. Nekadašnji ekonomista Smajo Čatić i knjigovođa Rašida imali su i mlađeg sina Irmisa, koji je poginuo na samom kraju rata u 21. godini. Sanela je, godinama kasnije, odlučila u spomen na brata osnovati Fondaciju "Sanela Jenkins", koja danas pomaže školama, bolnicama i drugim institucijama kojima je pomoć potrebna, kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu. Samo za našu zemlju Sanela je do sada donirala preko tri miliona KM. Osnivačica je i Klinike za ljudska prava koja djeluje na prestižnom Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu (UCLA).

Slijedom ratnih okolnosti, djevojka iz sarajevskog naselja Alipašino Polje obrela se u Londonu, tamo završila ekonomiju, udala se i rodila dvoje djece, ali je britanska prijestolnica nije mogla zadržati. Kad se nakon 12 londonskih godina, 2005., s porodicom preselila u Ameriku, nakon kratkog vremena na Floridi, u Malibuu je pronašla pravi dom, te proširila krug prijatelja od kojih su mnogi najpoznatije svjetske film-



ske i muzičke zvijezde. U Americi je pokrenula vlastiti biznis lansiravši zdravo piće Drink Neuro, koje je brzo steklo veliku popularnost.

Jeste li sada Amerikanka, barem po nekim navikama, kulturološkim razmišljanjima?

– Ako smo iskreni prema sebi i ne lažemo okolinu, onda svako zna da je vrlo teško promijeniti genetiku i navike. Sve i da hoću, ne mogu biti Amerikanka jer sam to što jesam i jako sam ponosna što dolazim iz Bosne i Hercegovine. Amerika je velika zemlja, s raznim mogućnostima, i tu ima mjesta za sve. Mi koji doselimo smo dio te američke različitosti, ali s tim što unosimo svoje osobenosti u taj miks kultura. Ako pokušavate biti nešto što niste, i čak da ste dobri u tome, uvijek ste kopija. Ja tako ne znam i ne želim, to sam što jesam i originalna kakva jesam. Uvijek je prihvatljivo napraviti nadgradnju i oplemeniti svoju kulturu, spoznati nove stvari i usvojiti ih. Recimo, od Amerikanaca treba prihvatiti poslovnu profesionalnost i konkretnost, uslužnost, organizaciju i slično. Oni su kao društvo jako organizovani, za razliku od nas koji uvijek radimo po svome i sistem nam puno ne znači. U redu je prihvatiti dobre stvari, ali sve se nadograđuje na temelje koje svako od nas već ima.

Kako je izgledalo kad ste se tek doselili?

– U Los Angeles sam dolazila i ranije, tako da mi nije sve bilo nepoznato. Također sam već imala dosta prijatelja, tako da nisam baš, što se kaže, pala s neba i počela upoznavanje. Prije toga sam živjela na Floridi, pa u Londonu, pa sam se i tamo sa mnogima viđala.

Od koga ste kupili vilu u Malibuu u kojoj danas živite?

– Vlasnik je bio velika zvijezda country muzike Kenny Rogers. Unutrašnjost je poprilično preuređena, uključujući, naravno, i kompletan namještaj. Značajno smo dogradili kuću te napravili novu u drugom dijelu posjeda koji se prostire na preko 10 duluma, tako da se obje kuće uklapaju u cijeli ambijent. Biti u Americi deset godina na istoj lokaciji govori puno o našoj vezanosti za ovu kuću, jer se obično ljudi ne zadržavaju toliko na jednom mjestu. Ja sam cijelu deceniju tu i istinski uživam u kući i ambijentu koji sam stvorila.

Ko su vam prve komšije?

– Prvi komšija mi je pjevač grupe Red Hot Chilly Peppers, Anthony Kiedis.

Kako dočekujete goste? Osjete li odmah da su u kući jedne Bosanke?

– Zna se kako se kod nas dočekuju gosti. Ako ja nisam u kući, skoro uvijek će vas dočekati neko iz Bosne. Moji roditelji Smajo i Rašida obično su sa mnom i djecom preko zime, a u jesen i proljeće moja rodica Emira, koja je domaćin kuće u svakom smislu. Gosti se dočekuju kako smo naučili: kafa se iznosi a da se i gost ne pita, uz to ide sok, pa kolači, ručak itd. Malo je ambijent drugačiji jer smo na moru, ali trpeza je slična.

Kako izgledaju losanđeleški komšijski rituali? Posjećujete li jedni druge?

– Komšijski rituali nisu baš kao kod nas, mada ima tu puno više prisnosti nego što se misli kad se posmatra sa strane. Nije jednostavno dobiti priliku da se kupi kuća u ovom naselju, ali ko to uspije, onda i postane dio ovdašnje filozofije življenja. U našoj kući se puno češće družimo nego što se dešava u komšiluku, jer smo donijeli dio naše kulture, a mi se volimo družiti. Kroz moju baštu prošlo je mnogo poznatih iz poslovnog svijeta, kao i svijeta šoubiznisa. A često je bilo na stolu i naše hrane, tako da dobro znaju kako mi kuhamo i dočekujemo goste.

Kako odgajate djecu?

– Ja sam samo jedna obična Bosanka i kad su u pitanju djeca, sa svim obavezama i navikama kao i druge naše majke. Mogu mnogi od nas biti uspješni u životu, imati karijere, živjeti lagodnije, ali ne možemo pobjeći od nas samih, niti trebamo bježati. Mislim da smo mi dobro odgajani i taj stil treba unapređivati i dograđivati. Temelji su sigurno dobri. Uglavnom sam s djecom nakon škole, često zajedno radimo zadaću, razgovaramo o svemu i pokušavam biti prijatelj s njima. Ali sam i jako stroga, jer teško da im mogu proći nestašluci a da to ne primijetim. Ipak sam ja odrasla u Sarajevu, gdje se nauči raznih mangupluka (smijeh)! Stroga sam i pravedna, popustljiva nisam baš lako, osim ako ne dobijem valjan argument. U školi su dobri i imaju aktivnosti koje ih ispunjavaju na dnevnoj bazi. Eneya voli više jahanje, ima svog konja, a Innis, kao i većina njegovih vršnjaka u Bosni, voli fudbal, pa to i trenira.

Kad niste kod kuće, gdje vas se najčešće može pronaći?

– Tokom radnih dana, ako nisam kući, onda sam u svojoj firmi Neuro u glavnom sjedištu u Santa Monici. Ako mislite na opuštenije momente, onda to može biti neki dobar restoran ili druženje kod mnogobrojnih prijatelja. Dakle, zavisi od situacije i dana. Puno radim, nisam statična po prirodi, tako me ima na raznim mjestima.

Koje vam je omiljeno mjesto u Los Angelesu?

– Ponovo zavisi od ambijenta. Malibu mi daje smiraj i volim njegov ritam, koji je sporiji u odnosu na sami Los Angeles. Međutim, Los Angeles ima dosta lijepih mjesta; volim prošetati Santa Monicom, ili otići na ručak u jedan grčki restoran u Malibuu. Los Angeles ima zaista dobrih restorana i volim probati hranu na raznim mjestima. Ipak, preferiram morsku hranu.

Poznati ste i kao prijateljica mnogih slavni osoba i hollywoodskih zvijezda. Koga ćemo najčešće zateći kod vas u posjeti?

– Pa bude tu raznih gostiju, ali izdvojit ću neke: Cindy Crawford, Kid Rock, Gabby Reece, Laird Hamilton, Rihanna, Paris Hilton, Gerard Butler, Owen Willson, Elton John, Jery Wintrop, Chris Brown, Pamela Anderson... Tu je često i mojih nekoliko prijatelja iz Bosne i Hercegovine, a ugostila sam i Harisa Silajdžića, kao i razne poslovne ljude iz svih krajeva svijeta.

Kome se vaša djeca najviše obrađuju?

– Oni imaju svoje prijatelje kojima se raduju. Kid Rock je kao član porodice pa ga i oni tako doživljavaju. S njim se mogu šaliti, ali i ozbiljno razgovarati. A Innis naročito voli kad neko dođe iz Bosne jer je jako vezan za naš stil života, način življenja, humor. Oboje odlično govore bosanski jer su tamo po cijelo ljetu.

Slavna američka manekenka Cindy Crawford vaša je velika prijateljica. Recite nam nešto o njoj?

– Cindy je stvarno dobra osoba. Ovo ne govorim iz kurtoazije, nego zaista tako mislim. Uvijek sam birala društvo, a pogotovo sad nemam razloga s nekim se družiti nasilu. Cindy, i ne samo ona, zna sve o Bosni i mom životu. Suosjeća sa svim što smo proživjeli, ali tada, kad se sve dešavalo, nije znala detalje. Pričala sam joj o svemu kad smo se upoznale. Svijet u Hollywoodu je ipak uticajan i da su tada znali više, kao što mnogi danas znaju, sigurno bi digli glas protiv svega što nam se dešavalo. Ne samo Cindy, nego koga god

sam upoznala, upoznala sam ga i s Bosnom, i oni znaju čime se ja bavim i kako radim za svoju domovinu.

Koliko vam je Malibu pogodan za obavljanje poslova?

- Malibu je odličan za odmaranje i skupljanje pozitivne energije nakon napornih radnih dana. Nisam baš primorana putovati u L.A. kad su velike gužve, a i dobar dio sastanaka obavljam upravo ovdje. U sklopu kuće imam office i mjesto gdje pravim sastanke. Često su ti sastanci u bašti, uz cvrkut ptica i pogled na more, pa se u takvoj atmosferi relaksiranije razgovara i o poslu. Uglavnom, boravak preko deset godina na ovoj adresi govori da mi odgovara u svakom pogledu.

Kako izgleda vaš dan kad nemate poslovnih obaveza?



- Takvih dana je jako malo. Nakon ustajanja, obično prvo odem na vježbanje u fitness salu, koju imam u kući za goste. Zatim pijem kafu i doručujem uz pogled na Tihi okean. Volim čitati i to najčešće u popodnevnim satima. Popodne nešto pojedem, a najdraže mi je kad je skuhanu nešto friško iz naše male bašte koju je organizovao moj otac. Popodne pogledam neki dobar film i obavezno se čujem sa roditeljima u Bosni. U međuvremenu bude telefonskih poziva, ili šetnja kilometarskim plažama Malibua...

Koji od svojih automobila najviše volite voziti?

- U svijetu auta nisam baš klasična žena, volim automobile i imam neku malu kolekciju. Ako poželim voziti brže, onda biram između Lamborghinija, Ferrarija ili Aston Martina, a većinu vremena koristim Range Rover. Imam još par njih, ali više kao dio kolekcije, pa ih manje koristim.

Kad najčešće osjetite nostalgiju za Sarajevom?

- U proljeće, u aprilu i maju: tada se sjetim kako Sarajevo izgleda prelijepo nakon duge i teške zime. Nestanu magle, počne zelenilo i cvijeće, skidanje zimske garderobe i topliji dani. Tada poželim prošetati sarajevskim ulicama i piti kafu u nekoj od bašti te gledati ljude kako šetaju i čavrljaju jedni s drugima. Tad mi najviše zamiriše Sarajevo, a i Mostar, jer sam tamo često išla. Mati mi je Hercegovka, a otac Bosanac, tako da su mi i Mostar i Sarajevo posebno u srcu. Međutim, nostalgija ne traje dugo jer tad počinju pripreme za putovanje u Evropu na odmor i, naravno, dolazak u Sarajevo. Bez dolaska u Bosnu makar jednom godišnje, moja godina ne bi dobila smisao. Tad stavim pečat na proteklih 12 mjeseci i skupim snagu za dalje. Nekad sam u Bosni i više puta godišnje, zavisi od obaveza i potreba.

Šta je, zapravo, vaš glavni posao?

- Moj glavni posao je vođenje kompanije Neuro koja direktno zapošljava preko 150 ljudi. Uključena sam najdirektnije u proces odlučivanja i to iziskuje poprilično odricanje i veliku koncentraciju. Praćenje tržišta, analize, otvaranje novih tržišta i sklapanje novih poslova. Osvojiti američko tržište je poprilično kompleksan projekat i investicija, a na kraju ne mora značiti da ćete uspjeti. Hvala Bogu, Neuro je prošao sve te faze i američko tržište je itekako poznato s našim pićem. To svakako potvrđuju mnogobrojne nagrade koje smo dobili. U narednom periodu planiramo i širenje van granica Amerike. Drink Neuro je proglašen pićem broj 1 u Americi za 2011. Do-

bro smo se pozicionirali, nosimo se rame uz rame s najvećim globalnim korporacijama

Kakva vam je bila 2014. godina?

- Godina velikih promjena u poslovnom smislu. Najviše vremena posvetila sam Neuru: sumirala dosadašnje rezultate, postavila nove ciljeve, opet pomjerila granice i krenula u realizaciju planova. Naporna godina, ali s pozitivnim ishodi- ma. U privatnom smislu, najvažnije mi je zdravlje mojih naj- bližih, jer se ništa ne može mjeriti s tim.

Šta vas je najviše obradovalo, a šta rastužilo?

- Najviše me obradovao uspjeh naše fudbalske reprezen- tacije i odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazil. Svi smo živjeli za taj moment i dočekali ga. Iako nismo prošli u drugi krug, ipak smo igrali dobro i nismo doživjeli debakl niti u jednoj utakmici, kao neke velike reprezentacije. S druge strane, naj- više su me rastužile poplave u našoj zemlji, kao i u susjed- nim zemljama, i nesreća koja je zadesila ljude u poplavljenim područjima. To nas podsjeti koliko smo nemoćni pred silom prirode, ali nakon toga potrebno je učiniti sve da se tim ljudi- ma pomogne.

Šta mislite da je najveći trenutni problem u BiH?

- Živimo u vrlo turbulentnom vremenu i očigledno je da se rađaju novi odnosi u svijetu. To je bolno, i kao što vidi- mo, vode se mnogi ratovi, napetost raste. Međutim, BiH nije zemlja koja može uticati na globalne procese, tako da se tre- bamo koncentrisati na sebe. Moramo se truditi svi zajedno u regionu i ne dozvoliti sebičnim ideologijama i bolesnim umo- vima da ugroze mir koji je postignut. Ipak, naša budućnost je u okviru EU i NATO-a i trebamo učiniti sve da dođemo u te okvire. Nakon toga su granice relativizirane i možemo se posvetiti ekonomiji. Ako budemo imali sluha jedni za druge, te dovoljno znanja i malo hrabrosti, naša budućnost je ipak svijetla.

Izjavili ste jednom da biste se mogli baviti politikom: ima- te li predsjedničkih ambicija?

- Politika može biti moj novi izazov. Bilo je i takvih razmi- šljanja i razgovora s prijateljima, ali izbori su bili nedavno pa ćemo pratiti dešavanja u naredne četiri godine. Politika meni ne treba da bih doživjela nešto što već nisam. Ako ocijenim da mogu dati dodatni doprinos svojim kontaktima, znanjem i iskustvom, onda može biti jedna od opcija. A ako se budem hvatala u koštac s politikom, onda idem do kraja, a na kraju je predsjednik (smijeh)!

Kakve su vaše lične želje za 2015. godinu?

- Dobro zdravlje za porodicu i prijatelje. Za ostalo ćemo se boriti kao obično.

Blic upitnik: Ne trebaju mi stilisti, najviše volim kada mi nešto dobro stoji

Kakvu odjeću volite?

- Najviše volim kad mi nešto dobro stoji i kad se ugodno osjećam u odjeći koju nosim. Nije važno da li je riječ o ležer- noj, poslovnoj ili svečanoj varijanti.

Omiljeni dizajner?

- Brend je sekundaran, ali mogu istaći da mi se sviđaju kreacije Toma Forda, mada ne robujem modi i uvijek koristim ono što meni u datom momentu odgovara. Trendovi me i ne zanimaju toliko.

Koji vam je omiljeni komad?

- Volim mijenjati odjeću i od raspoloženja u datom mo-



mentu zavisi i koji mi je omiljeni komad odjeće. Nekad su to farmerice, a nekada svečana haljina.

Šta svaka žena mora imati u ormaru?

- Malu crnu haljinu.

Kakav stil najčešće preferirate?

- Različite situacije zahtijevaju i različite odjevne stilo- ve. Dosta putujem i bivam dijelom velikih društvenih do- gađaja po cijelom svijetu. Moj stil je stalna promjena.

Omiljeni parfem?

- Obično volim lepršave parfeme koji su pogodni za svakodnevnu upotrebu mada u posebnim prilikama volim i malo jače mirise. Trenutno koristim Pasha de Cartier.

Ko brine o vašoj kosi?

- Tim frizera u Los Angelesu, s kojima saradujem dugi niz godina. Dobro me poznaju, znaju šta želim u odre- đenim prilikama i saradnja se odvija na obostrano zadovolj- stvo. Mada, uz određene preparate na biljnoj bazi s mi- nimalnom količinom hemijskih primjesa, i sama vodim računa o svojoj kosi.

mate li osobnog stilistu?


- Nemam. Odjeću uglavnom biram sama, a stiliste po- nekad koristim da mi preporuča šta da obučem od onoga što već imam u ormaru.

## Eksperti uspješni zaustaviti razvoj demencije u mozgovima miševa

**S**tručni tim sa Duke univerziteta u SAD-u uspio je zaustaviti razvoj demencije u mozgovima miševa tako što su lijekovima poticali jačanje imunog sistema mozga, pokazala je studija.

Eksperti smatraju kako su imunološke ćelije koje napadaju hranjive tvari u mozgu uzrok za razvoj ove bolesti. Kazali su kako ovo otkriće može otvoriti nove puteve istraživanja u polju koje nije razvilo niti jedan lijek kojim bi se usporila progresija bolesti. Dodali su kako je ovo stvorilo novu nadu za liječenje demencije. Istraživači su identificirali microglie koje su u normalnim stanjima prva odbrana protiv infekcije mozga, kao jedne od uzroka nastanka demencije. Otkrili su kako su se neke microglie promijenile i postale iznimno vješte u razbijanju komponenti bjelančevina, amino kiselina zvanih arginine, u ranim fazama bolesti. Kako opada nivo ove kiseline, imunološke ćelije prigušuju imuni sistem u mozgu.

U eksperimentu s miševima korištene su hemikalije da bi se blokirali enzimi koji razbijaju arginine. Nakon toga, utvrđeno je da u mozgovima miševa ima manje oštećenih proteina i karakteristika demencije, te da su životinje bile bolje na testu memorije. "Ovo nam otvara brojne mogućnosti i pokazuje da na Alzheimer možemo sasvim drugačije gledati", rekao je istraživač dr. Matthew Kan.



## Solarna elektrana za potrebe planete

**U**vrijeme kada naučnici upozoravaju na opasnosti od globalnog zagrijavanja sve više zemalja ulaže novac u solarnu elektrane.


Iako solarne elektrane zauzimaju veliki prostor i relativno su skupe, u odnosu na druge elektrane, vremenom se isplate jer koriste besplatnu i obnovljivu energiju – sunčevu svjetlost, a ne proizvode nikakvo zagađenje.

Prosječna potrošnja kompletnog svijeta u 2009. godini bila je 20.279.640 GwH (gigavati na sat).

Slika iznad prikazuje koliko bi trebala biti velika jedna solarna elektrana koja bi zadovoljavala sve potrebne svijeta, a bila bi locirana u Sahari.

Svakako, izgradnja jedne „mega elektrane“ ne bi bila praktična, ali ovakve ilustracije pokazuju da se u solarnu energiju isplati ulagati.

Najmanji kvadratić označava površinu solarne elektrane dovoljne za napajanje Njemačke, kvadratić „EU-25“ označava potrebe Evropske unije, dok najveći predstavlja potrebe cijelog svijeta.



## Svi smo mi zaposleni u »Facebooku«, a ne dobijamo platu!

**N**ije tajna kako "Facebook" zarađuje novac o kojem mi, obični smrtnici, možemo samo da sanjamo.

Međutim, vrijedi se zapitati odakle "Facebooku" toliko novca, a ne prodaju ništa, dok su reklame jedva vidljive na stranici.

Odgovor je možda pomalo zastrašujuć: naše lične informacije. Drugim riječima, ono što mi dajemo besplatno oni za to dobijaju milione.

Naime, u svijetu društvenih mreža korisnici su doslovno mašina za novac, čak i kad ne kupuju ništa. Razlog za to je taj što su socijalne mreže izuzetno bitan i obiman alat za marketinško istraživanje.

Svaki put kad kliknete "like", "share", pridružite se fan stranici ili čak dodate novog prijatelja, vi stvarate novi paket statistike za koji će velike korporacije ponuditi ogroman no-

vac da ga se domognu.

Evo tačne vrijednosti vašeg profila.

Samo vaše prisustvo vrijedi oko 81 dolar

Svaki vaš prijatelj na profilu vrijedi oko 0,62 dolara

Svaki vaš "like" vrijedi oko 0,03 dolara

U prosjeku, svaki profil vrijedi 1.800 dolara, a ozbiljna poslovna grupa ili stranica vrijedi 3,1 milion dolara.

Gledajući i prateći "Facebookov" rast u posljednje tri godine, procjenjuje se kako su prikupili 2,11 milijardu informacija koje mogu da prodaju.

Na taj način "Facebook" zarađuje oko 1,2 miliona dolara dnevno od besplatnog rada svojih korisnika, stvarajući ono što "Wall Street Journal" zove "najveća neplaćena radna snaga u istoriji čovječanstva".



*jedna web stranica za sve vaše potrebe*

**[www.bosnianyellowpages.us](http://www.bosnianyellowpages.us)**

# Predstavljen novi Nissan Qashqai 360°: Više tehnologije, više stila

**Uspjeh novog Qashqaija Nissan slavi uvođenjem posebne serije 360°. Nova je verzija pozicionirana između postojeće Acente i vrhunski opremljene Tekne, što neke Nissanove napredne tehnologije čini još pristupačnijim.**

Izvana novu izvedbu 360° krase jedinstveni 18-inčni aluminijски naplatci sa elegantnom i prepoznatljivom dijamantnom završnom obradom. Također, stražnja su stakla zatamnjena. Kupci koji žele još više, mogu odabrati opcijski paket Stakleni krov s panoramskim staklenim krovom pune dužine i krovnim nosačima.

Nissanova strast za dovođenjem novih tehnologija što širem krugu korisnika, istaknuta je opremom za sigurnost, udobnost i zabavu nove izvedbe 360°. U središtu pažnje je hvaljeni panoramski monitor (Around View Monitor, AVM), Nissanov jedinstveni „asistent“ za parkiranje i vožnju, koje vozaču nudi panoramski pogled na prostor u neposrednoj blizini vozila. Panoramski monitor je potpuno integriran u Qashqaijev najnoviji sistem zabave NissanConnect, skup teh-

nologija koje obuhvaćaju mogućnost povezivanja pametnog telefona i napredni sistem satelitske navigacije s planiranjem putovanja Google Send to Car.

U serijsku opremu modela Qashqai 360° uključeni su pametni ključ 'IKey', parkirni senzori sprijeda i straga te unutrašnji retrovizor sa funkcijom automatskog zatamnjenja.

Kupce koji odaberu izvedbu 360° će se obradovati i sveobuhvatnim paketom sigurnosne opreme. Nissanov hvaljeni sistem Safety Shield je dio serijske opreme koji još većem broju vozača nudi bezbrižnost u vožnji i tehnologije koje se prvi put pojavljuju u tom segmentu vozila. Među njima su sistem za izbjegavanje frontalnih sudara, prepoznavanje saobraćajnih znakova, upozoravanje na izlazak iz trake i automatsko upravljanje dugim svjetlima.

Nissan Qashqai 360° se nudi sa svim aktuelnim motorima i mjenjačima.



**PROBLEMI SA SUNUSIMA?**



**BOLOVI?**



**NESANICA?**



**Revolucionarna tehnologija koja komunicira s tijelom**

Holografski čipovi komuniciraju s tijelom preko energetski osjetljivih tačaka na tijelu zvanim meridijani-poput akupunktura, ali bez iglica.

**Koriste se za: gubitak tjelesne težine, nesanicu, bolove, sinusne alergije, povećanje libida i više energije.**

Holografski čipovi su mali flaster u boji kože. Čipovi se lijepu na kožu tako da ništa ne ulazi u tijelo, a potpuno su nenametljivi. Naučno je dokazano da su čipovi-flasteri veoma učinkoviti, ali najbolji dokaz su rezultati desetine hiljada ljudi širom svijeta koji ih koriste svaki dan.

**HILJADUGODIŠNJA TRADICIJA AKUPUNKTURE U KOMBINACIJI SA**

**NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM DANAŠNJICE**

**HOLOGRAMSKI ČIPOVI**

**WWW.EM.CIEAURA.COM**

# Sve u znaku Pjesme Evrovizije

*U Beču, glavnom gradu Austrije, već neko vrijeme je sve u znaku priprema za ovogodišnji Evrosong, koji će u ovom gradu biti održan od 19. do 23. maja.*

Pored "Evrovizijskog sela" ispred gradske vijećnice, Evrovizija će biti prisutna na mnogim javnim prostorima u austrijskoj prestonici.

Već 17. maja biće otvoren "Euro Fan Cafédž" u 3. bečkom okrugu, koji će organizovati oficijalni austrijski evrovizijski fan klub "OGAE" i tu će biti infocentar za sve evrovizijske fanove.

Preko dana će ovaj kafe biti otvoren za razonodu i razgovore, a u večernjim satima biće to mjesto organizovanih zabava.

"Evrovizijske noći" biće zadužene za igranje i slavlje, te će od 11. do 16. maja zabave biti dio ponude i poznatih bečkih lokala poput kafea "Leopold" ili "Pratersaune".

Austrijska državna televizija ORF organizuje dva javna prenosa evrovizijskog takmičenja, jedan u klubu "Pratersauna", u drugom bečkom okrugu, i drugi u trećem bečkom okrugu na adresi "Wien Mitte".

Licencirani prenosi uživo biće organizovani na još 15 lokacija.

Bečka gradska opera će takođe povodom Evrovizijskog

takmičenja imati na svom programu jednu posebnu manifestaciju. U njoj će 17. maja biti organizovan matine "Pop meets Opera" u kome će učestvovati operne zvijezde Placido Domingo i Žan Diego Florez, ansambl "The Philharmonics" sastavljen od muzičara orkestra državne opere i Bečke filharmonije, prošlogodišnja pobjednica Evrovizije Končita Vurst i evrovizijski takmičari iz različitih zemalja.

Matine će moći da se prati uživo na velikom platnu ispred Bečke opere ili putem portala [www.staatsoperlive.com](http://www.staatsoperlive.com).

U muzeju "Leopold" već od 8. maja biće otvorena izložba Teksa Rubinovica, njemačkog umjetnika, kojom će biti prikazane fotografije i zanimljivi istorijski detalji i dokumentacija evrovizijskih takmičenja.

U Bečkoj kući muzike biće takođe priređena multimedijalna prezentacija pod nazivom "60 godina Evrovizije-Austrija 1717". Brojka "1717" označava ukupan broj poena koje je Austrija ostvarila na dosadašnjim evrovizijskim takmičenjima. Prezentaciju će obuhvatiti slike, tonski zapisi i video materijali koji pružaju pregled istorije austrijskog učešća na ovom takmičenju, kao i specijalno izrađeni džuboks.

Po prvi put u istoriji Evrovizije, ovo 60. takmičenje se održava kao "Green Event" tokom koga se prilikom čitave organizacije pazilo na očuvanje životne sredine.



**NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE REKLAMIRANJA  
NA TELEVIZIJI!**



***Imate biznis? Želite više posla?  
Oglašavajte se i Vi na televiziji!***



**1-877-747-6097 :: [info@europlus.tv](mailto:info@europlus.tv)**

*Reklamirajte Vaš biznis za samo*

**\$250 mjesečno**

(dužina trajanja ugovora 6 mjeseci)

*Privatne poruke i mali oglasi*

**\$100 mjesečno**

(bez ugovora)

## Zlatan Zuhrić Zuhra: Sve vrijeme tražimo temu koja bi nas bacila u depresiju



**U**okviru ciklusa monodrama i stand-up večeri pod nazivom "Zagrebe, nasmij se...", na sceni male dvorane „Lisinskog“ proteklih dana nastupao je i poznati hrvatski glumac, komičar i televizijski voditelj Zlatan Zuhrić Zuhra.

Umjetnik i inženjer elektrotehnike svojim nastupima i ulogama oduševljava publiku u regionu, no Zuhrić za sebe često zna reći da je iza scene dosadan te da mu je humor samo radno mjesto.

### *Nisam iskusan*

Smisao za humor ovog glumca, čiji korijeni potječu iz Cazina, prepoznao je i scenarista Feđa Isović, autor popularne serije „Lud, zbunjen, normalan“. U novim sezonama koje se prikazuju na programu Face TV-a Zuhrića publika gleda u ulozu Bahre Bureka.

- Iako u novim sezonama nema Miraja Grbića, ja ne mijenjam njegov lik. Ne bih se usudio mijenjati Čombeta, takav

izvanredni lik. Moja uloga je bila osvježenje i možda je ublažila Grbićev odlazak - govori Zuhrić.

Odlično uigranoj glumačkoj ekipi serije Zuhrić se pridružio kao producent koji dolazi kako bi s Farukom i Izetom Fazlinovićem u kafiću „San Remo“ snimio seriju.

- To je sigurno jedno od mojih najljepših iskustava. Legendarnog Mustafu Nadarevića izuzetno cijenim i uz njegov rad sam odrastao. Bila mi je velika čast biti u njegovom društvu. Međutim, i cijela ekipa je bila dobra i veliki užitek je bio snimati s njima - ističe Zuhrić.

Kao i u cijelom regionu, tako i u Hrvatskoj publika je oduševljena serijom. Iako se kroz lik Bahre Bureka okušao kao producent i scenarista, glumac ističe da u svojoj karijeri nema baš vremena za takav potez.

- Nisam iskusan u tome, ali ne bježim od te mogućnosti. To će biti kada ocijenim da bih to stvarno mogao. Imam ideja, ali treba mnogo vremena za to - kaže glumac.

Saradnja sa Željkom Pervanom u "Večernjoj školi" ostavila je pečat u njegovoj glumačkoj karijeri. No, publika glumca izuzetno voli vidjeti i na sceni kao stand-up komičara.

- Svaki način i format koji uključuje iole smijeha publici pomogne da zaboravi na probleme, a stand-up je tu dobar, jer nije zahtjevan. Potreban vam je kvadrat bine i mikrofona i šou može početi. Nije potrebno puno organizacije. Pogotovo u Sarajevu. Većina Sarajlija je sklona da proizvodi stand-up, odnosno priču koja je svakodnevna i normalna, ali ispričana na jedan sarkastičan, cyničan i humorističan način. Tako je i na svakodnevnim ispijanjima kafe, samo da neko uzme mikrofona - govori Zuhrić.

#### *Težnja problemima*

Ozbiljne teme, koje su najčešće zastupljene u regionalnim projektima, kako kaže glumac, zasitile su publike. Mnogima je dosta mračnih priča i pogleda u prošlost, a ne u budućnost.

- Majstori smo u zaobilazanju onog u čemu smo najbolji, a to je humor. Živimo na prostorima koji su prekrasno prirodno blago i s obzirom na naš mentalitet, mislim da bismo se više trebali baviti humorom, turizmom, proizvodnjom zdrave i dobre hrane. Nažalost, mi se uvijek vraćamo na neke teme koje su možda bile i prije 40 ili 50 godina. Sve vrijeme tražimo neku temu koja bi nas bacila u depresiju. Ne znam zašto ljudi teže problemima i kada ih nema - iskren je glumac.

Sin Vjeko (12), kojeg je dobio s bivšom nevjencanom suprugom vizažisticom Asjom Novaković, kako kaže Zuhrić, nalazi se u sivoj zoni, između pubertetnije i dječaka. No, imaju zanimljiv muški prijateljski odnos.

- Više bih volio da sin naslijedi moju sklonost ka elektrotehnici nego glumačku priču. Ali, već sada ga zovu mali Džim Keri (Jim Carrey). Premali je da bi razmišljao o karijeri, ali vidim da ga to zabavlja i da je tip koji zabavlja društvo oko sebe, a upravo tako sam i ja nekako počeo - govori Zuhrić.

Kao roditelj, Zuhrić podstiče sportske sklonosti te Vjeki omogućava treninge nogometa, bejzbola i rukometa.

- Ako se sin odluči za glumu, upozorit ću ga da mu to nije s finansijske strane baš najpametnije - zaključuje glumac.

#### *Enis Bešlagić mi je brat*

Zlatan Zuhrić ima dobru saradnju s bh. glumcem Enisom Bešlagićem. Publika ih pamti po seriji „Cimmer fraj“, ali i predstavi „Od E do Z“. Kada se spuste zavjese i ugase kame-re, glumci nastavljaju druženje.

- Zovem ga bratom. Nemam pravog brata, a naš odnos je upravo takav, kao da smo braća. Nedavno smo ponovo izveli našu predstavu. Enis je sada u nekakvoj špici svoje karijere i radi mnoge druge stvari, tako da nema uvijek vremena za igranja. No, ja ga podržavam - ističe Zuhrić.

#### *Dio razmjene talenata Sarajeva i Zagreba*

U narednom periodu Zuhrića raduje dolazak toplih dana, ali i mogućnost saradnje na humorističnoj emisiji koja bi davala prostor mladim ljudima koji imaju smisla za humor.

- U povelju je i lijepa inicijativa koja se zove „I ja bih“. To je, ustvari, razmjena predstava, događaja i talenata između Sarajeva i Zagreba koju pokreće Ivica Propadalo. Radujem se mogućnosti da budem dio tog zanimljivog projekta - govori glumac.



Adnan Ćatić:

# “Nije me strah lažnih optužbi!”

**I**me bivšeg svjetskog bokserkog prvaka Adnana Ćatića alias Feliksa Šturma (Felix Sturm) proteklih dana puni stranice njemačkih listova. Boksera bh. porijekla mediji u toj zemlji, prije svih ugledni “Bild”, povezali su u priči da je zajedno s menadžerom Rolandom Bebakom pokušao organizirati likvidaciju bivšeg promotora, Turčina Ahmeta Onera.

## Prenapuhana priča

Ćatić je proteklih dana izbjegavao medije iz Njemačke i Velike Britanije, koji su okupirali njegov kamp u Kelnu, ali je odlučio otvoriti dušu i pojasniti sve detalje ove, prema njemu, prenapuhane priče koja je podigla previše prašine.

- Ja u cijelom slučaju nemam nikakve veze. Sve je krenulo od trenutka kada je moj menadžer Bebak htio prijaviti slučaj reketiranja. Pojedini mediji su se zainteresirali, a da bi im sve bilo interesantnije, u cijelu priču uvukli su i mene. Valjda da bi podigli tiraž i tako je sve krenulo - kaže Ćatić.

**Šta kažu u tužilaštvu u Kelnu koje je pokrenuo istragu, policija...**

- Policija je zatvorila slučaj. Mediji u Njemačkoj prestali su pisati i meni je stalo da se sve ovo što prije završi, jer me 9. maja u Frankfurtu čeka velika borba.

**Mediji su izvještavali da je, navodno, bokser Manuel Čar (Charr) na sastanku tajno snimio razgovor s Vašim menadžerom Bebakom i otišao s njim u policiju...**

- To sam i ja čuo, ali on trenutno nije u Njemačkoj, jer u Rusiji ima borbu. Kada se vrati iz Moskve, dat će iskaz. Koliko sam upoznat, spreman je sve ispričati.

**Kako ovo utiče na Vas? Šta kaže advokat menadžera Bekaka?**

- Svi su uz mene. Znaju da je cijela priča velika glupost, prenapuhana, a Bebakov advokat Gotfrid Rems (Gottfried Reims) rekao je da je ovo najsmješnija optužba koju je čuo u svojoj karijeri.

**Kako je supruga Jasmin (Jasmine) doživjela kada Vas je vidjela u negativnom kontekstu na naslovnici “Bilda”?**

- Sasvim mirno, samo se nasmijala. Zнала je da je sve što pišu nula. Nismo o tome ni razgovarali.

**Interesantno je, posebno za njemačke prilike, da je to slučaj iz 2011. i da je tek sada, četiri godine kasnije, dobio ovakav publicitet?**

- Optužbe su teške, čak preteške. Ne zato što je neko spomenuo da je traženo 20.000 eura za likvidaciju mog bivšeg promotora, već što su u cijeloj ovoj priči menadžera i mene pokušali reketirati. Zato smo i podigli kontratužbu.

**Je li Vas strah da bi se cijeli slučaj mogao okrenuti protiv Vas?**



- Ne, nijednog trenutka. Što se mene tiče, ja sam tu priču davno završio. Okrenuo sam se samo karijeri.

## Povratak na tron

**Meč s Rusom Fedorom Čudinovom sve je bliže. Na Twitteru ste počeli odbrojavanje?**

- Ovaj meč veoma mi je bitan, njime se želim vratiti na tron. Moji najbolji prijatelji su uz mene. Tu su i sparing-partneri. Sve ide prema planovima.

**Primijetili smo da svaki trenutak koristite da objavite sliku sa kćerkicom Nahlom.**

- Kada priželjkujete da dobijete kćerkicu, a već imate sina i kada vam Bog ispuni želju, onda je normalno da iskoristite svaki trenutak da ste s njom. Pomognem supruzi svaki dan, najviše smo zajedno nedjeljom, kada nemam trening. Nahla je moja velika podrška, snaga...

## Spahić je naš ponos

**Mediji u Njemačkoj nisu baš najbolje dočekali Vašu podršku Emiru Spahiću, nakon incidenta u Leverkusenu, kada ste se oglasili putem Twittera.**

- Spahić je naš ponos, kako sam i napisao na Twitteru. Želio sam mu dati podršku da nije sam i zaista tako mislim. A reakcije? One mi nisu bitne, jer je Emir stao u zaštitu brata. To treba cijeniti, a mi Bosanci smo takvu, vezani malo više uz rodbinu nego Nijemci.

## Ivica Pekić: Obišao sam cijeli svijet, ali mi je u BiH najljepše!

**I**Bosna i Hercegovina ima svog Silvija Berlusconija (Berlusconi). Tako su krajem prošlog stoljeća o Ivici Pekiću, bivšem članu Predsjedništva Košarkaškog kluba Bosna i tvorcu Nogometnog kluba Bosna iz Visokog, pisali mediji u našoj zemlji i regionu.

U vrijeme dok je Silvio Berlusconi u Italiji s nogometnim klubom Milan gradio svoje carstvo, u Bosni i Hercegovini se pisalo o drugom Berlusconiju, onom našem - Ivici Pekiću (77).

*Ivica je suprugu Lelu upoznao na igrici*

Gdje je danas "bosanski Berlusconi"? Posjetili smo Ivicu u Viokom gdje se povukao u mirovinu svog doma.

- Došli ste u pravo vrijeme... - kaže Pekić, iako smo znali da će nam i ovog puta kao nekada ponuditi priču za naslovnu stranicu:

Upravo sa suprugom Lelom (73) punim 50 godina zajedničkog života. Počeli smo pripreme za taj historijski trenutak. Tu su svi na okupu, djeca, snahe, zetovi, unuci...

O Pekiću bi se mogao snimiti film. Samo da vam priča o 50 godina braka sa šarmantnom Lelom, film bi se kandidirao za Oskara. A da ne pišemo o 16 godina provedenih u Predsjedništvu KK Bosna, osvajanju Evrope, tri titule u bivšoj Jugoslaviji, stvaranju visoke Bosne, prodaji igrača.

- S Lelom sam se upoznao na igrici. Imala je tri drugarice, a ja sam odlučio pričati upravo njoj. Nakon plesa sam je ispratio kući i na ulazu njenog stana ostali smo u razgovoru do šest ujutro. Između ostalog, saznali smo da smo oboje iz rata izašli bez jednog roditelja, kao siročad - kaže Pekić, naglašavajući da se s Lelom vjenčao 30. aprila 1965. i da su zajednički život počeli doslovno bez kašike.

Kada je počeo pričati o uspjesima s KK Bosna, Ivici se razvukao osmijeh od uha do uha...

- Bosninoj porodici sam se priključio još kao nogometaš. U SD Bosna došao sam iz FK Željezničar, iz generacije Ivica Osima. Kada sam završio karijeru, priključio sam se "Studentima" i proveo 16 prekrasnih godina u Predsjedništvu kluba. Stigli smo do krova Evrope, osvojili tri titule. Prvu smo uzeli Košarkaškom klubu Partizan usred Beograda - prisjeća se Pekić.

Sa suprugom Lelom u to vrijeme proputovao je cijeli svijet. Bili su u Americi, Australiji...

- Imamo 208 suvenira, po jedan iz svakog grada koji smo posjetili. Uglavnom smo sakupljali ukrasne tanjire, koji nam krase skoro pa cijelu jednu sobu. Obišao sam cijeli svijet, ali nam je u BiH najljepše! Meni posebno u Sarajevu - govori Pekić.

### *Zlatni pir*

Ivica je tvorac i velike nogometne visoke Bosne. U to vrijeme jedna veća čaršija u BiH pretvorila se u centar svijeta.

- Osvojili smo prvenstvo i Kup BiH, ali nismo otišli u Evropu. Nogometni savez BiH bio je pod suspenzijom, a ja sam ostao bez dva miliona maraka. Bilo je to lijepo vrijeme,



ali sada je ljepše. Na okupu imam kompletnu familiju. Zajedno slavimo božiće, nove godine, a uskoro ćemo se ponovo okupiti na našem zlatnom piru, mom i Lelinom. Jedva čekamo - kaže Pekić, koji je podvukao da je slična druženja imao i u KK Bosna, gdje bi pojedinci, nakon jednog neopravdanog izostanka, znali biti isključivani iz raje.

### *Umalo u Legiji stranaca*

Sa dvojicom prijatelja Zukom i Šiletom, umalo je, kao 19-godišnjak, završio u Legiji stranaca.

- Sa skoro 20.000 maraka ušteđevine stigli smo 1957. godine u Veneciju i uputili se ka francuskoj granici. Cilj nam je bila Nica. I kada smo stali pred kapiju Legije stranaca, ja sam zaplakao. Kazao sam Zuki: "Evo ti novac, ali ja ne ulazim, ne mogu ostaviti svog brata Jozu." Sva trojica smo se vratili kući - kaže Pekić.

**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Uzbudjenja koja će vam ovih dana pripremiti vaš ljubavni život, iskušavat će vaše strpljenje, kao i sposobnost prilagođavanja. Budite strpljivi. Zdravlje: Problemi sa probavom.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljubav: Ako ste u stalnoj vezi, mogući su manji problemi sa partnerom. Unesite više nježnosti i romantike u vezu. Zdravlje: Umorni ste.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Partner će zaigrati na kartu vaše žrtve. Obrite ga argumentima. Zdravlje: Bit ćete osjetljiviji na promjene vremena.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Naredni dani su kao stvoreni za ljubav i pažnju. Uživajte u čarima sretno veze. Zdravlje: Više se odmarajte.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Ljubav: Potrudite se da osobu koja vam se već duže vrijeme sviđa iznenadite svojim otvorenim simpatijama. Nećete se pokajati. Zdravlje: Imat ćete probleme sa pritiskom.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Ljubav: Naredni mjesec bit će krucijalan kada je vaša veza u pitanju. Mogli biste čak uploviti u bračne vode. Zdravlje: Dobro.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ljubav: Nešto će vas slijepo tjerati u zagrljaj zauzete osobe. Razmislite o tome zašto želite imati nešto što vam stalno izmiče iz ruku. Zdravlje: Izvrsno.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Ljubav: Prisutna je doza destruktivnosti u odnosu, potreba da se nešto sruši do temelja i da se prekine sa starim načinom života. Zdravlje: Problemi s prehladom.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Ljubav: Snažna seksualna privlačnost koja će se dogoditi između vas i jedne osobe razum će potisnuti u drugi plan. Dobro razmislite o svemu. Zdravlje: Provjerite krvnu sliku.

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Ljubav: Bit ćete emotivno suzdržani i distancirani te nekako sami sebi dovoljni. Naglašeni individualizam bit će primjetan i zabrinjavajući za vašeg partnera. Zdravlje: Prekontrolišite stomak.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Stara ljubav mogla bi se ponovo pojaviti u vašem životu. Dobro razmislite, prije nego što učinite nešto što bi moglo povrijediti vašeg partnera. Zdravlje: Uglavnom dobro.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Osoba koja vam se sviđa mogla bi konačno pokazati malo više interesa za vas. Pred vama su sretni dani. Zdravlje: Problemi s glavoboljom.

## Mala riznica velikih misli



*Maksim Gorki (1868 - 1936)*

Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije.



*William Shakespeare (1564 - 1616)*

Savjetovati ljudi umiju i utješno govoriti o jadima dok ih sami ne osjete.



*Mahatma Gandhi (1869 - 1948)*

Umjetnost ratovanja je umjetnost uništavanja ljudi, a politika je umjetnost zavaravanja.



*Immanuel Kant (1724 - 1804)*

Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi sudiju sigurno izabrala prvi.



*Ivo Andrić (1892 - 1975)*

Dok god ima mraka, bit će i svanuća.



*Lav Nikolajevič Tolstoj (1828 - 1910)*

U svakoj je stvari bolje malo ali dobro, nego mnogo i loše. Isto je tako i u knjigama.

# Savjet za preživljavanje: Kako preživjeti infarkt kada ste sami!

**S**tari dobar savjet za preživljavanje: Većina ljudi kada doživljavaju srčani udar, je bez pomoći, osoba čije srce kuca nepravilno i počinje se osjećati lose, ima samo oko 10 sekundi prije nego što izgubi svijest.

Međutim, ove osobe mogu pomoći sebi tako što će kašljati, energično, ponovno i ponovno (učestalo). Treba uzeti dubok udah prije svakog kašlja, a kašalj mora biti dubok i produžen, kao kad se proizvodi šljajm iz dubine grudi.

Dah i kašalj se moraju ponavljati svake 2 sekunde bez prestanka dok ne stigne pomoć, ili dok se ne osjeti da srce ponovno kuca normalno.

Duboko disanje unosi kisik u pluća, a pokreti kašljanja gnječe srce i održavaju cirkulaciju krvi. Pritisak gnječenja srca pomaže vraćanju normalnog ritma također. Na ovaj način, žrtve srčanog udara mogu stići do bolnice. Recite o ovome što je moguće većem broju ljudi. To im može spasiti živote!

Lijecnik kaže, ako onaj ko pročita ovaj članak i podijeli ovu informaciju sa 10 ljudi, može biti siguran da će spasiti bar jedan život..

Umjesto dijeljenja samo viceva, evo, vjerujemo da možete prosljediti ovu informaciju, koja može nekom spasiti život...



# su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

8	7	3	2	9	1	4	6	5
1	6	5	4	8	7	2	3	9
9	4	2	5	3	6	7	1	8
3	2	4	8	7	9	1	5	6
7	9	6	1	5	3	8	4	2
5	1	8	6	4	2	3	9	7
2	3	1	7	6	5	9	8	4
6	8	7	9	1	4	5	2	3
4	5	9	3	2	8	6	7	1

	2			6		9		3
1				4	5			
			3					4
			6	8	3	1	2	
				7				
	6	1	9	2	4			
6					9			
			8	5				2
4		8		1			3	

## PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:

Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867

E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info). Telefon: 678.743.5731.

### KUPON ZA PRETPLATU

12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [ ] ČEK ILI MONEY ORDER

[ ] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: \_\_\_\_\_ TELEFON: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

ADRESA: \_\_\_\_\_

GRAD, DRŽAVA, ZIP: \_\_\_\_\_

BROJ KREDITNE KARTICE: \_\_\_\_\_

ISTIČE: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ POTPIS: \_\_\_\_\_

E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info) • Tel: 678.743.5731

Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE **HOGAR STRAŠNI**



Reportaža u jutarnjem program - voditeljka na pijaci pita neku baku koja prodaje svoje proizvode:

- Dobro, recite mi zašto su Vam proizvodi tako skupi?

A, baka odgovara:

- Nisu mi, dijete, proizvodi skupi, već si se ti loše udala!

Pričaju dva drota 'nako bez veze. Kaže prvi:

- Neki dan ti kupim četku za WC.

- I, kakva je!? - upita drugi.

- Ma šta ti ja znam. Znaš kako je, ja se navik'o na papir...

Na groblju stoji momak, kada mu prilazi jedna baba.

- Sinko, gde je ovde parcela 467?

- Bježi bo'na, baba, što si izlazila kad se ne znaš vratiti!

Dode plavuša u sex shop:

- Gde su vam vibratori?

- Tu na ovom zidu.

- Uuuuu ja bih ovaj crveni!

- Gospođo, desno od aparata za gašenje požara.

Šta je "vegetarijanac"?

Stara indijska reč za "loš lovac".

Sišao Crnogorac sa Lovćena u grad da popije kafu, sjede u kafić, dolazi konobarica:

- Izvolite!

- Kafu, jaku kao ja, a slatku kao ti.

Ona se osmjehnu vragolasto, donese kafu i ode. Nakon nekog vremena prolazi pored njegovog stola i topeći se pita:

- Je li valjala kafica?

- Jeste, no, malo si se precijenila.

vicevi

**MALI OGLASI**

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.  
Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine  
(mali oglasi)  
P.O. Box 867  
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:  
redakcija@europamagazine.info

**Prodaja**

Prodajem zemljište u Dobrim Vodama, Bar blizu plaže sa građevinskom dozvolom, 226m<sup>2</sup>. Cijena po dogovoru. Tel: 718 545 7783

Izdajem trosoban stan u Sarajevu (Alipašino Polje, "A" faza) na vremenski period od 2-5 godina. Tel: 314 488 1798

Prodajem dvosoban stan od 50 m<sup>2</sup> u Zenici (Crkvice 35), 8 sprat u vidjenom stanju. Vlasništvo 1/1. Cijena 60.000 km u neto iznosu. Tel: 011 387 32 227 865 (Zenica) ili 904 733 0813 (Florida).

Prodajem kuću na sprat 117m<sup>2</sup> u Novom Travniku, centar grada.

Mali poslovni prostor. Cijena po dogovoru. Tel: 01149 703 123 5002

Prodajem stan: Podlugovi, zgrada željeznička stanica, papiri 1/1, 54m<sup>2</sup>, potrebna adaptacija. Tel: 206-769-4447

Prodajem dvosoban stan u Tuzli 66m<sup>2</sup>, Brčanska malta. Cijena 85000KM, Tel 011387-61-729 631, 011387-61-481-644

Prodajem kuću, predgrađe Sarajeva, 140m<sup>2</sup>, telefon, struja, voda, 4 duluma zemlje sa 108 voćaka. Tel: 011381 64 886 2544

Prodajem stan u centru Zenice sa 2

balkona, potrebna adaptacija. Cijena po dogovoru. Tel: 718 545 7783

Prodajem trosoban stan 83m<sup>2</sup> na trećem spratu u Lukavcu. Tel: 904 514 2133

Prodajem kuću 10X10m<sup>2</sup> na sprat (plac 400m<sup>2</sup>). Centar Banovića. Tel: 011387 66 396 960

**Razno**

Upoznao bih ženu, bosanku, staru do 60. godina radi druženja. Tel: 314-484-5049

Imam 54. godine i upoznala bih muskarca do 60 godina. Tel: 515-447-3323

Živim u Njemačkoj sa bratom. Željela bih upoznati muškarca 60-ih godina radi druženja i braka. Tel: 01149-703-123-6738

Živim u U.S.A. država Teksas i željela bih upoznati slobodnog muškarca koji živi ovdje u U.S.A. od 55 godina radi zajedničkog druženja i mogućeg braka. Tel: 469-449-7095

Živim u Phoenix, AZ, U.S.A. Volio bih upoznati slobodnu ženu do 40. godina radi druženja i braka. Tel 602-317-0956

**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI**

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

---



---



---

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046  
E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info) • Tel: 678.743.5731

*Impressum*

Europa Magazine  
ISSN 1939-3423  
Address: P.O. Box 867  
Lawrenceville, Georgia 30046-0867  
United States of America  
Phone: +1 (678) 743 5731

**Europa**

E-mail: [editor@europamagazine.info](mailto:editor@europamagazine.info)  
[www.europamagazine.info](http://www.europamagazine.info)

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić  
Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat  
Graphic Design: Aldin Ajanovic,  
Internet Presentation: Damir Setkic  
Freelance writer Europe: Milan Pekić  
Community: Enes Selimović  
Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici  
naših gledatelja, kontaktirajte

*Jedna jedina*  
**BosnaTV**  
bosnatv.com  
USA/Kanada 1.800.771.0790

 **FASTV**  
www.fastv.com  
1-866-639-8911

# EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



 **\$1.290**

**AUTOMOBIL**

 **\$1.390**

**SUV/VAN**

 **\$690**

**MOTOR**

 **\$790**

**JET SKI/ATV**

 **\$99**

**PAKET**

 **od \$100**

**NAMJEŠTAJ**  
(po komadu)

## SELIDBE USA-BOSNA

**KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR**

\* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,  
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

\* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,  
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

**Tel: 1-866-877-7271**